ژھے

اکھ توأریخی ٹریجڈی

موتی لال کیمو

Kashmiri
190003
موتی لال کیمو

کاپی رایٹ : © موتی لال کیمو - زیندار محلہ سرینگر

اشاعت : 1972

تیداد : 500

ناشِر : موتی لال کیمو

موٗل : شٔے روپیہ

پریس : ڈلایٹ [illegible] پریس [illegible]

● یہِ چھُس جموں وکشمیر کلچرل اکیڈیمی ہُند سپھٲ شکوٗر بیمہ مٔے یہ ڈراما چھاپنہٕ خاطرٕ مٲلی امداد دِیت۔

●●●

ژھاے

ترٛن انگن منز اکھ تواریخی ٹریجڈی

کِرداَر :

بھوٗپت

ژٕنٛدرٕ

رٔکھپال۔ رٲچھدر

راجماتا

مَنٛجرِکا

بٔڈ

وَرٕدٕہمان

بھکشو سرٛوجن مِتر

راج گرٕوٗ

کینٛشہ سِپاہ تہٕ کینٛشہ برٛہمن

گوڈنیک اَنگ

راژٕ للتادِتنٕ راژٕ مسندٕ وٕ ہُنٛد اَکھ
حِصہٕ. کھوورِ سٹیجَس چھُ بونہٕ پیٹھ کھنٛگ
نہٕ اندر اَژنُک اَکھ بَر. دٔچھنِس کَنہِ چھُ گول ہیٖر
پاگُوکر۔ ہیٖر پاوٕن پٮ۪تھ کَنہِ چھےٚ اَکھ داٗرِ ہیٖر
پاوٕن سٕنٛد کھوہرِ سٹیجہِ کَنہِ چھُ ہیوٚرِ پورَس
کھسنٕچ دٔکھ. بوٚن سٹیجَس پیٹھ چھَ اَکھ
چوٚکی ژٕنٛتہٕ کنٛو.

بھوٗپت۔ (ہیٚر پور، پیٚٹھ وٚسان وٚسان تہٕ ویار گنزان) پنٛژہہ تہٕ پانٛژ گےٚ ترٛیہ۔ ترٛیہ تہٕ پانٛژھ گےٚ پانٛژ ترٛیہ۔ پانٛژھ ژترجی تہٕ پانٛژھ ــــ اٮ۪ہ (گو ژر ہنز دیار ژاوِتھ) تہٕ پانٛژھ پنٛژاہ۔

ژندرٕ چھُ تھاٛتھر ژوٚٹ ہیو ہیٚر پیٚٹھے

آلو دِوان دِوان اَژان۔

ژٕندرٕ۔ بھوٗپت ! بھوٗپت !!

بھوٗپت۔ (گول ہیٚر پاوِن پیٚٹھ واٛتتھ) تہٕ پانٛژھ ۔ کُس چھُوٚ ؟

ژندرٕ۔ بھوٗپت (پنُن نیٚر ٹھیکراوان)

بھوٗپت۔ ہو ! کیاہ گژھی۔ ڈلیل ؟ ژٕ کیازِ گابر ژوٚٹ ؟

ژٕندرٕ۔ نیٚبر چھُ سورُے پرٕ سپور ژہر ژوٚٹ۔

نیٚبرٕ کنہِ شوٗر وتھلان

بھوٗپت۔ کیاہ ! (کَن دِوان) یہ کٮ۪تھ پیٚٹھ۔ کاژن ؟

ژٕندرٕ۔ ساٗری ٹگرکی بسکین چھِ گبراٹھِس ہنٛز۔ بوزان چھوٚ نا یہ شوٗر۔

بھوٗپت۔ یہ کیٚتھ شوٗر ؟

ژٕندر کھسان ٹھِکہ گول ہیٚر پاوِن تہٕ ژھُڑان

دار۔ شُندِ یاد کھ چھِ ڈلون یوان وٚچھنہٕ۔ تہٕ

شور ہنا تیزان۔

ژٗنڈر۔ راز ہشند سوار ہوٚس گجندر چھُ متیوٗمُت۔

بھوٗپت۔ ہو! گجندر ہوٚس چھا متیوٗمُت! (دم دِتھ) تہٕ ژٕ کیاز گابرِیوٗمُت؟

ژٗنڈر۔ دپان چھِو گابرِیوٗمُت کیاز چھُس۔ وٕنیو چھو راز مندورِ نیبر کُس حال چھُہ؟

بھوٗپت کھسان گول ہیرِ پاوٕن تہٕ دوان دارِ کِنی نظر۔

بھوٗپت۔ تہٕ —— تُوتہٕ کیاہ گوٚو؟

ژٗنڈر۔ کیاہ گوٚو۔ گرٕژھو وُچھو لوکَن کوٚہ چھِلہ وٕٹہٕ گر چھےٚ گاٹرٕ۔ دوان گےٚ بنْد۔ اَتھ ہاروٗ شز ژاٚلی ٹکہ تہٕ کریکھ مکانَن دار بنْد۔

بھوٗپت۔ (شرارتہٕ سان) راٗ چھو داوک کیا چھِہ کران۔ تم کِتہٕ؟

ژٗنڈر۔ تم دژایہ ساری ہُسہ تِس وَش کرٕنہٕ۔

بھوٗپت۔ تموٚ شز میچکہ نہٕ کانْہہ تہٕ تمِس وَش کرٕتھ۔

ژٗنڈر۔ کیاہ! وہاہ وُکھینہٕ نا۔

بھوٗپت وَسان ہیرِ پاوٕن بوٕن۔

بھوٗپت۔ کانْہہ تہٕ نہٕ۔

ژٕنْدرٕ تہٕ وٲسان تس پتہٕ پتہٕ۔

ژٕنْدرٕ۔ تیلہٕ ماکرٕ یہٕ مستوٲنت ہوٗس نگرس ڈُبہٕ ڈٲس۔ یہٕ ما ژٕھینہٕ راژ
روزہٕ ہرچ پوشہٕ واگر بوٗرباد کرٕ یہٕ۔ گُر کنٹھ رنیہ موٗلہ گدٕ بہ۔

بھوٗپت ژٕنْدرس کُن یِتھ تس شانَس
پیٹھ اتھ تھاوان۔

بھوٗپت۔ ژٕنْدرا! مِیانہٕ اَکس کتھہِ دِ جواب؟

ژٕنْدرٕ۔ کتھ کتھہِ۔

بھوٗپت۔ یہ کمۍ سُنٛز چال چھےٚ۔ یہ حماقت کرٕ نیچ ہیمتھ کمۍ کرٕ؟

ژٕنْدرٕ۔ (شُری پاٹھۍ) چال کوس چال۔ مےٚ چھا خبر!

بھوٗپت بیٚیس طرفس کُن پھیران۔

بھوٗپت۔ (زیٖٹھۍ پاٹھیٖن) خار! تہٕ چھکھ دُنہ شُر۔ ژےٚ چھےٚ دُنہ
یود وچھن۔ دُنیا وُچھٕن۔ دپشہ دپشہ پھیرُن۔

ژٕنْدرٕ۔ تہٕ گجندر ہوٗس سپدنا وَش۔

بھوٗپت۔ (ژٕنْدرس نزدیک یوان) اَدٕ روزٕ یا سہ زیادٕ کالس مس۔

بوٗنہٕ کھسان راچھ ورا اتھس کیتھ شالی
ہیتھ۔ ژٕنْدرٕ تہٕ بھوٗپت تمۍ سُنٛز پارے
بوزان۔ سہ چھُہ کینہہ ژٕ انگ زالان۔

رٔٹ چھوٗ دٕر ۔ خبردار۔ یٔتھ گاٮ۪ہ منٛز چھُہ گجندر ناوُک ہوٚس گدُوم زٕ رٹتھ
نیپر کھڑ آسِت۔ تہٕ حُکُم چھُہ یِوٚ تام نہٕ سُہ وُش سپد راٮ۪ہ منٛدوٕر
ہیٚر گژھہ نہٕ کانٛہہ نیبرن۔

بھوٗپت۔ رٔکھپال! گجندر ہستہِ تیٚس کُس گوٗ وُش کرٕ نہٕ؟

رٔکھپال ۔ مہاراج سُنٛد وُزیر مہا وپر ہنتر شرما۔

بھوٗپت پہ پوٗزتھ گول ہیر یاوِن کھسان

بھوٗپت ۔ تِم ہیکَن نہٕ تَس وُش کرِتھ!

ژٔندر ۔ کیاہ ۔ تِم ہیکَن نا تَس وُش کرِتھ۔

بھوٗپت ۔ (پوٗت پھیرِتھ) نہٕ ۔ ہرگز نہٕ!!

ژٔندر ۔ تیٚلہ کیاز کرٕ یوٗن نہٕ توٚہہ سُہ وُش۔ توٚہہ تے پانَس بلہِ وپر چھِو
ماتان؟

بھوٗپت ۔ بہٕ تہٕ ہیکہٕ نہٕ یہ کرِتھ۔

پوٚت منظرَس منٛز شور وِٕ تلان ۔ تٕری تہٕ
نکارِچ آواز ۔ گِکن ہُنٛد شور ۔ ژٔندر تہٕ
بھوٗپت دالہِ کنہ وِوان نظر

رٔکھپال ۔ توٚہہ دِو شوٗرے رٔونِو ییٚتی بہٕ یِمہ وُچھتھ نہٕ گجندر کیٚتھ
طرفَس کُن وَژا و ۔ خبردار ۔ (نیبران)

ژندر گول ہیر پاون بون وسان۔

ژندر۔ بھوپت! یہ ہوس ما کر لوب ونس تہ شوب ونس پرپوارس ڈیو واس۔ پوشہ وارین ہنز شوب وچھار۔ اوہ! بہ سکہ نہ یہ وناش وچھتھ۔

بھوپت ژندرس پتہ وسان پاون بون۔

بھوپت۔ (شرارتہ سان) تہ ژےٚ کتھہ پیٹھ چھےٚ یہ فکر۔

ژندر۔ کیا ژ آسیم نہ۔ بہ چھس تا پتھ گمڑک بسکین۔ بہ سکہ نہ یہ بوربادی وچھتھ۔ راتھ للتادتن بسوو یہ نگر کرو دیار کارلتھ۔ یہار ہ تہ مندو بو سیتھ ژلاون بڑتھ۔ تہ اتھ نگرس زنیہ اکھ متیومت ہوس شوب نہناوتھ۔

بھوپت۔ یہ گوو سہ کینہہ! ہنشہ۔ (وم دتھ) ژندرا!! یمہ برزا انتہ روسی انسان۔ انتہ روس سینا۔ انتہ روسی ہشی متن تہ مس گیہ ہیتھ کرن ژ دری اکھ اکس کلہ ژٹنہ معہ کھ لتہ مونڈ تہ ساری متن بہ چھ ہتہ سپہ ہوی۔ تتہ کیاہ ونکھ ژ؟

ژندر۔ سہ گوو جنگ!!

بھوپت۔ تمہ ونہ ما کانہ پکھ ژ؟ ترہ رکھ؟؟ کھوژ کھ؟؟؟ اتھ ہنز ماوسری نیز؟ زنتہ ہنز ما یکھ لاینہ؟ ہسی سنز کتھ کیہ

بوزِتھ ماڈلی ہوش ؟ گریہ شینز ہند بوزِتھ مانٹنے زنگہ؟ شوتر
سینز شیشتر نرٹھ وچھتھ ما چھیری زردی ؟

ژھہ پہ:

ژھہ پہ کیا ز کرٹھتھ۔ سہ گو مہا ونباش۔ تہ تمیک اکھ کردار
بننہ خاطر آکھ ژہ راژ سینز سیناپہ منز۔ وُنی کین منتو اکھ ہوس
تہ ژھوژکھ؟ ہنہہ !!

ہیر وسان راژہ ماتا آلو دوان دوان
وپسرے پرژہش۔

راژہ ماتا۔ کمار۔ کمار۔ کمار جی!

بھوپت تہ ژندرتس وچھتھ بون نمان
تہ پتہ تھود ووتھان۔

راژہ ماتا۔ بھوپت! بوزم کمار چھ گجندر ہنسی تس وش کرنہ دراشت۔
ژہ نیر تہ انن چل ژھانڈتھ۔ مے چھ ہردے وٹھو وٹھو گژھان

بھوپت۔ ماتا! حکم چھ ز راژہ مندور نیبر گژھنہ کانہہ نیرن تہ کمار
کتہ کنو دراپہ۔

راژہ ماتہ۔ سہ کتہ وچھ۔ ژہ نیر تہ انن کمار ژھانڈتھ۔

بھوپت۔ راژہ ماتا! دراس۔

بھوُپت بوٗن نمان تہٕ پٮ۪تہٕ نیران۔

راز ماتا۔ ژٕنٛدرا! یہ گجنٛدر ہوٗس کیٛتھہٕ آو ٹُشِس گانہٕ ہٮ۪نٛز نیرتھ؟

ژٕنٛدر بوٗن نمان تہٕ پٮ۪تہٕ تھوٗد وُتھتہٕ وَنان۔

ژٕنٛدر۔ ماتا! بہٕ اوسُس پننہِ ماجہِ ہٮ۪نٛز اُمہی پٲٹھ گرٕ پیٹھ یِوان تہٕ اُتی وُچھُم تُکَن چھِلہٕ دِگٕر گژھان۔ ہوٗس اوس کرِ گلوان گلوان دِوان۔ پٮ۪تہٕ پٮ۪تہٕ اَسِس رٲچھو دُر۔ (دم دِتھ) ماتا! یہ ہوٗس سَپدِ ناوُش؟

راز ماتا۔ کیاز نہٕ! مگر کُمار کوٗت گو؟ سُہ کیاز نہٕ کوو تہٕ کانٛسہ؟

راز ماتا دارِ کھو نظر دِوان۔

ژٕنٛدر۔ ماتا۔ فِکر کیاز چھِوہ ہوان! کُمار آسہِ نہٕ گنُے زوٗن ڈرامُت۔ دِیان وزیر بیتر شرا چھِ پانہٕ گجنٛدرس وَش کرنہٕ ڈرامتہٕ۔

ژٕنٛدر ہوان گوال ہیٛر پاوِن کھسُن۔

راز ماتا۔ اوٚہ! اسنٛدیا سمے ہیٛوتُن ڈٲلُن تہٕ کُمار کوٗت کوٗت لگِہ اُمِس ہشی تِس پٮ۪تہٕ پٮ۪تہٕ۔

ژٕنٛدر۔ (دار تَل) ماتا! وُچھِو رٲچھو دُر چھِ مشالہِ زٲلِتھ پٮ۪تھ دِتہٕ ہُدِس ہیٛتھ بِہِتھ۔

راز ماتا۔ (پوٚت پھیرِتھ) گُرس سہ کوٗت کوٗت گژھِہ ہسی تِیس پٮ۪تہٕ پٮ۪تہٕ یِتھ

راٚژہ ہُنٛدِس اَتھ گنٛڈِس مَنٛز۔ اوہ ! یہ کاسٕم شُر ہیٚکیا اٚسِس کہ
ہِشو تِس وَش کرِتھ !

ژٚنٛدر۔ (پوٚت پھیرِتھ) ماتا سہٕ چھُنہٕ کُنے۔ سینا پتھ تہٕ وٚزیر
تہٕ چھہ تِمِس وَش کرنہٕ کاٚمیتی۔ مُمکن چھُ سہٕ آسہ تِمو وَشس
کوٚرمُت۔

بھوٗپت اٚژان اندر۔ بیون نمان تہٕ پتہٕ
وَنان۔

بھوٗپت۔ گجنٛدر ہیوٚس سنٛبدِتھ وُنہٕ وَش۔ راٚژہ ماتا ! کمار چھہ گجنٛدر
سٕتۍ واپسی پھِراران۔

راٚژہ ماتا۔ اوہ ! سہٕ آونا؟ تس وَن یُری یِن ؟

بھوٗپت۔ ماتا ! مےٚ کریوو تِمن تھِہٕنۍ فِکرٕمنٛدی ہُنٛد عرض۔ مگر تِمو
کوٚر یودوینہٕ نِشس اِنکار۔ تِمن چھُ یہِتھ ؛ وٚزیر کیہ ہِشو تِس
جلدۍ وَش۔

ژٚنٛدر نیٚسان بیون۔

ژٚنٛدر۔ وٚزیر ہیٚکیا تس وَش کرِتھ۔

راٚژہ ماتا۔ کمارس سیتۍ کُس چھُ ؟

بھوٗپت۔ جھنٛڈادار کر تہٕ راٚچھو راوِک۔

رازٕ ماتا۔ اوہ! کُمار کوتاہ لاپروا چھُ بنان۔ پگاہ نیرِن رازٕ سائرٕ سے سینا ہیتھ آریانک دِیشس کُن تہٕ کُمار سِندِین مائُشم شانٕن پیٹھ پئیہ رازٕ کارُک بوٗر۔

رازٕ ماتا ہیوٗر ہیوان کھسنہٕ۔ بھوٗپت گوٗل ہیرِ پادین کُن یوان۔

بھوٗپت۔ رازٕ ماتا! یوٗدوَے اگنیا آسہِم اکھ پرارتھنا چھم کرٕنۍ۔

رازٕ ماتا۔ (پوٗت پھیرِتھ) کیاہ!

بھوٗپت۔ مےٚ چھُ باسان یوٗتام نہٕ رازٕ پانہٕ گجندرٕ ہسترٕ تس وَش کرٕنہٕ نیرِن توٗتام مارو زِ شہ مس حالتھ شرٕ۔

رازٕ ماتا۔ مگر ——— مگر ژےٚ ما چھےٚ خبر زِ رازٕ کُہنتھ حالتھ شرٕ چھُ وُزِ کین

بھوٗپت۔ رازٕ سِندِین شترٕن کُس دوہ کم چھُ؟

رازٕ ماتا۔ پگاہ صُبحن سائرٕ سے سینا ہیتھ آریانک دِیشس گژھن۔ رنج سائرٕ سے تیاری کرٕنہٕ پتہٕ چھُ تمو شراب نوش کوٗرمُت تہٕ تمن یہ خبر دِنۍ زِ گجندرٕ ہوٗس چھُ متیومُت گیٚیِٕش ہمت مُلی ہیٚنو۔

بھوٗپت۔ اوہ! مگر میون مَن چھُ وَنان یوٗتام نہٕ رازٕ گجندرس کُن وُچھن توٗتام چھُ ہسترٕ تس وَش کرُن تہٕ چھ محنت فضوٗل۔

رازٕ ماتا۔ مگر یہ ما چھےٚ خبر زِ گجندرٕ کُہنتھ طرفس کُن وَژاو۔

بھوٗپت ۔ وُنی ژوٗاں سہ وہتستاپہ کُن۔ میٚ چھ پوٗرٕ پژھ راژ پشتر اکہِ نظرِ سیتی گژھ سہ وُش۔ تس وُسہ سورُے ہُد۔

ژٕنٛدر ۔ (بڑونہہ کُن بیتھ) تہ ہے چھا پوٗرٕ پژھ۔

بھوٗپت ۔ آ ! بلکُل۔

ژٕنٛدر ۔ ماتا ۔ بھوٗپتن کتھ پیٹھ کرِو توٚہۍ غور۔

راژ ماتا ۔ مُمکن چھُ اَتھ کتھ منز آسہ تاثیر۔ ہے کرِو پوٗرٕ پتن ز مہاراج کرِن پانہٕ گجنٛدرس وُش۔

ہیوٗر کھسان وارٕ وارٕ بھوٗپت تہٕ ژٕنٛدر نمان بون۔

بھوٗپت تہٕ ژٕنٛدر ۔ سانس راژ للتادتس اَسِن رُہِ ریشُن آسے۔

یہ وُنیتھ دوشوے ھتود ودھان تہٕ پتہٕ بڑونہہ سٹیجس کُن پوان۔

ژٕنٛدر ۔ بھوٗپتے ! پتہٕ بنیا زانہہ ز رانٕ دِپہ مُدٕ ہشی تس کُن نظر تہٕ سہ سپدِ وُش ؟

بھوٗپت ۔ ضروٗر ژٕر بنہٕ !

ژٕنٛدر ۔ ہُنہہ ! بہٕ پژھ کتھ۔

بھوٗپت ۔ ژٕے چھے نہٕ پژھ مگر میٚ چھ پوٗرٕ پژھ۔

ژٕنْدرٕ۔ تُہنٛزِ سارسٕے کُنہِ چھِ پزٕے۔ موٗن رازٕ چھِ سروادھیکاری مگر
مٕہ ہُشیرِ تس کرٕ بُاٗسہ نظرِ نظری وَش۔

بھوٗپت۔ رازٕ سٕنٛزِ دٕیے وی شکتی چھِ تمہٕ وِزِ ڈرینٛھ گاٗمژ ییلہٕ
کلِنگ دیشٕکس سیتۍ یوٗد اُسی کران۔ بٔیہ ییٚلہٕ تمو ییلکہٕ
سمنٛدرس نیرِ لاٗیتھ پان جموٗ یِہ کچھ۔ ژٕپیٚشہ ہیٚتِن تٔریش دِتھ
زوٗ روٗ چھکھ۔

ژٕنْدرٕ۔ (حاٗران گٔژھتھ) کلِنگ دیشکس منٛز کیاہ کوٗرُکھ؟
بھوٗپت۔ اُکِہ دمہ سہ گٔیہ رازس ژوٗنٛہٹھ کھینٛچ پٔژھا۔ تٔتہ کٔتہ بٔنٛیہ
غاٗر دیشکس تہٕ غاٗر موٗسمکس منٛز سہ پھل۔

ژٕنْدرٕ۔ کیٛتہٕ؟
بھوٗپت۔ ساٗری وزیر گٔیہ پریشان۔ کرٕ ہٕن کیاہ۔ مگر تمی وِزِ آو۔
شوٗترِ دریٚک اُکھ بُڈ! ژوٗنٛہٹھ اُکھس کیتھ ہیتھ تہٕ دِتُن
رازس۔

ژٕنْدرٕ۔ رازس منٛز کیاہ چھُ تیٚمہِ؟
بھوٗپت۔ کوٗستام شکتی۔ ییٚمہٕ کنٛہ کم کم رازٕ کرناوِن پننہِ مٕن پادٕن
سیٹھہ کیتۍ دیش آو نہ پنٛتھ۔ زانٛہہ نہٕ ما ہوٗرُن کٔنہ۔
ژٕنْدرٕ۔ ہوٗنٛہہ! تیٚلہ ۂکیٚ رازٕ مٕہ ہُشیرِ تس نظرِ سیتۍ وَش کٔرِتھ۔

بھوپت ۔ ضرور وُ ۔

ژٔندرٕ ۔ (باپژھ خوش گژھتھ) تہٕ پگاہ نیرو اَسۍ آریانک پیشس
کُن۔ ساریٖ سینا۔ ساری گُرہ تہٕ ہشو ہیتھ۔ اکھ بوڈ کاروان
مہم۔ مہاراج آسن یُہ ونہ بُرونہہ ہشو تس کیتھ۔

بھوپت۔ تہٕ یہ آسہ اکھ کاروانس سیٹھ پننہ زندگی منز تژٕیمہ لٹہ۔

ژٔندرٕ ۔ تژٕیمہ لٹہ! راتہٕ پیٹھ اکھ مُہِمہ سیٹھ نیرن ماقوہ گُرِ
باسان؟ بیٚیہ یکھ وا اتھ منز؟

بھوپت۔ کرو کیاہ! مہاراج سینز آگنیا مانُن چھُ میون فرض۔
کشیر منز دژٕ رتھ راتہٕ ہندو رہنزر اچھو تہٕ کشیرِ نیبر
رازِ سینز خبر گیری۔ یی چھُ میانس کرمہ لایِنس لیکھتھ۔

ژٔندرٕ ۔ تہٕ اَسۍ ہمو دوشوے آریانک دیشہٕ پیٹھ سپدہ یتھ وایہِ۔

بھوپت۔ ژٔندرا! یمن چانین نژین منز چھُ کوشُر خون۔ یُس یہمہ
دیشکہ اتھ زلہ سیتھ چھُ پچھر لبان۔

(ژٔندرٕ بہ تھوادتھ گژھتھ) یمن شیشتر زین پیٹھ گژھ
پژھ آسنہ۔ بیٚیہ یکھ ماسم وچھس منز گژھ تہٕ وہر شند
ہردیے آسن تہٕ کوہن منز پوختہ ارادہٕ (اسان)
نیٚبر کنو شور ہنا تیزان۔

ژٔندٕر۔ آما پوٗز گجبٕندر ماکوٗرُکھ وٕش ؟

دارِ تَل گژھان تہٕ نظر دِتھ وُنان

ژٔندٕر۔ بھوٗپت ! وُچھو گجینٛدر چھُ وُنہٕ مَس حالَژ منٛز بھچل پور کٔن
دوران۔ سارِی راتھ دٕر چھس مشالہٕ ہیٚیٚے ہیٚیٚے پیٚتے۔

پوٗت پھیران۔

یہ چھُنہٕ وُنہٕ تہٕ وٕش سپُدمُت۔

بھوٗپت۔ (ژٔندرس نکھہ بیتھ زٕلھو پأٹھی) ہمنا ھتھ مَنس منٛز شانتی
ژٕ کیا زٕ چھکھہ وسواسی ہیوٚہ۔ پوٗز وَن ژٕ چھکھنا یژھان
یَتھ مُہِم سیتی گژھُن ؟

ژٔندٕر۔ بہٕ چھُس شوقہ سان یِژھان گژھُن۔ دیشہٕ ودیشہٕ پھیرُن
بیوٚد لَرُن تہٕ زینُن۔ مگر بہٕ چھُس نا ماچہ سنٛگٕنی۔ تسٛند اَسہٕ وُن
تہٕ وَدٕ وُن اٰہی کرٕ وُن یتھ چھُم وِزٕ وِزٕ اچھَن تَل پوان۔

بھوٗپت۔ بَس !! —— یُتھے ژٕ یَتھ مُہِمہٕ سیتی نیرکھ تہٕ پیٚر
پنٛزِ الکین کٔھٹِن مرکَن تُرٕ کھ چوٗن ہرٕ دٕ ے گژھہ سنٛگلات
تہٕ ژھمے مَشِہ سٔے دمہ دٕ چھوکھ۔

دمہ شوٚے اَسان۔

راتھ چھُ دٕر دکھپال اَژان اندر

رٔکھپال۔ بھوٗپت ! گجندر ژوٗل گوردن وُڈرکُن۔ دٔپان سیناپتی
وٚردیمان دٔرایہِ تمِس بتہٕ پھل پوٗرکنہٕ یُتھ زن وٚش کرنس۔

بھوٗپت۔ تِہٕ کمارجی کتہٕ چھہ ؟

رٔکھپال۔ تِم چھہ یِہ پڑژھ ڈاگرکران زِ ہشی سپنِد مس گژھنک کازن
کیا چھُہ۔

بھوٗپت۔ سون کانہہ شوٗترٕ ماچھُہ وقتہٕ لیتھ آمُت یُس سانہِ نیرٕ بُجی
تیاری منز چھُہ ویگن ژاوان۔

رٔکھپال۔ شہ کُس ہیٚکہِ وٕژنتھ ؟

ہشی سپنِز چکہِ گژھان۔ بیٚیہِ لوٗکن
ہُنِد شور۔ نکارس تہٕ پیوان ژٔرکہِ۔ ژنِدرٕ
پیوان دارہِ کُن گژھن۔

ژٔنِدرٕ۔ ادہو ! باسان چھُم یِم آیہِ بیٚیہِ یوٗرُہ کُن۔
دارِکنہٕ نظر دِوان۔ پَتہٕ خوش گژھتھ پوٗت
پھیرِتھ وٚنان۔

بھوٗپت ! دٔلو وُچھو ہشی تُس کوٚسہِ حالتھ چھہ گامُژ۔ یہ چھُہ
کرِتھ لیتھ دانہٕ مندوری کُن نمان۔

رٔکھپال دارِ کُن گژھان۔

بھوٗپت ۔ اَچھا ! حضوٗرٕ آسہٕ راژن اَمِس کُن نظر تھاوِتھ۔

دارِ کُن گژھان۔ ہشمہ سِنٛز چکہٕ گژھان

بند۔ راز ہٕشُند جے کار وۄتلان۔

رکھپال۔ وُچھو سیناپتی وردیمان چھس گُدوم گنڈان۔

ژندر۔ (خوش گژھتھ) آخر سُپد یہ ہوٗس وَش ! گجندر سُپد

وَشس۔

بھوٗپت ۔ اَمِس وۄلتھ مند تہٕ آو ہوشس۔

ژندر۔ اَمِس آسہ راز ہٕشِنز نظر ہٕمُنُد یہٕ تۄ پیوٗمُت ؟

بھوٗپت۔ حضوٗرٕ !

رکھپال۔ یہٕ آسہ سیناپتی وردیمانن وَش کوٚرمُت۔ وُنہٕ چھہٕ تم اَمِس

کھنچہ کرِتھ۔

ژندر۔ وُچھو ! ہوٗس چھُہ بیشہ کرِ تکلیتھ بوٗن نمان۔ زَنتہٕ چھُہ آسی

کُن نمان۔

ژنیثوٗسے دارِ نیبرٕ کُن وُچھان۔ ہیمہ

وَسان رانیہ ماتا۔

راز ماتا۔ بھوٗپت ! وَیِن بوٗز چونے۔ یتھے سامی دارِ کنہ ڈراپہ گجندر

ہوٗس پھیوٗر گوٚردن وۄڈر میچھٕ وایِس تہٕ راز ہٕشِند وُچھنہٕ

سیتی سپدوش۔

ژٔندر۔ راز٘ ماتا! اسہ وُچھ پہ پانہٕ دارِ کِنی۔

بھوپت رکھپال ژٔندرٕ — سانِس راز٘س للتا وتس اسن لچھ تژوگُن آسے۔

راز٘ ماتا ہیوان ہیورکُن کھسُن۔

راز٘ ماتا۔ بھوپت! ییتھے کُمارجی پن رتم گژھن مےنِش سوزنی؟ باقے پھیران دارِ پیٹھٕ واپس یون ہیرِ پاوین کُن۔

بھوپت رکھپال تہٕ ژٔندر — کمارجیس اسن آسے تہٕ ہتھن پاسے۔

بھوپت۔ ضرور ضرور سوزو کھ؟

راز٘ ماتا کھسان ہیور۔ باقے وسان ہیرِ پاوِ یون۔

بھوپت۔ ژٔندرا! ژٕ نیرتہٕ کُمارس وَن زِ راز٘ ماتا چھ یژھان زِ رتم پن راز٘ مشدور واپس۔

ژٔندر۔ ضرور ضرور! (ہیوان نیرن مگر ییتہٕ پوت پھیران)

بھوپت۔ واپس کیاز پھیور کھ؟ ییتہٕ کیا پیہ ند تراو کانسہ؟

ژٕنٛدٕر۔ اَکھ کتھ یوٚدوے پٔرژھو، ناراض ما گژھو؟

بھوٗپت۔ چانہِ کتھ پیٹھ گژھنہٕ بہٕ ناراض۔ وَن؟

ژٕنٛدٕر۔ تُہیٚ پاٹھۍ آسیا رازہٕ سٕنٛز نظرِ سیتیٚ گژھنٛدر ہوٚس قوبوٗ سپُدمُت؟

بھوٗپت۔ ژٕ ئے چھکھ ناراض پیٹھ پرژھ۔ ژٕ ئے بوز ژُھکھ نادازہٕ ما تہِ کیا

ووٗن۔

ژٕنٛدٕر۔ مگر ——— مگر ——— بیۍ ہیکیا بٔنِتھ؟

بھوٗپت ژٕنٛدرس کُن زٕ ٹھ پاٹھۍ پیوان۔

بھوٗپت۔ سمسارس منٛز کیا ہیکہِ نہٕ بٔنِتھ۔ دازن یہ از تام بوز ژھٕہ تہٕ پرووٗن

وَن کُس اَکھ چھُ پتھنٛدس پتھ رازہٕ کالس منٛز دوٗکھی۔ پتھر

پیومُت۔ وَن کس برہمنس۔ کُن بیکھس نہٕ کُس تِہ ریشس

ووت پنٕنہِ عبادتھ منٛز تکلیف؟

ژٕنٛدٕر ژھوپہ کٔرتھ دوٗر نظرہِ ہیوٚہ گژھان

تہٕ پنٕنہِ وَنان۔

ژٕنٛدٕر۔ تہٕ ——— تہٕ یمن کٹھن مرگن اَپور تٔرنہٕ سیتیٚ۔ روٗدس شینس

یاتہ پہ کٔرایِن منٛز گرٕ دوٗر منٛزلہٕ پتہٕ منٛزل بدلنہٕ سیتیٚ۔ داد دِگہٕ

سیتیٚ۔ کیاہ کانٛسہ چھُنا رازہٕ سٕنٛد پرژھنہٕ کُنو کانٛہہ دوہکھ

واتان!

بھوٗپت۔ پٔرتھ کانٛہہ چھُہ پنٕنہِ من کرٕمن ہُند پھَل بوٗگان۔

ژٕندرس کُن نظر کران۔

ژٕندر۔ ہُنہہ! فلسفہٕ!! توبہ!!!

ژٕندر غمگین گژِھتھ نیران تہٕ بھوٗپت

اسان۔

بھوٗپت۔ ہُنہہ!! یہ ژٕندر چھُہ شوقہٕ بوٗرِتھ جوان۔ شکہ شنکایوٗ تہٕ

وسواسو بٔرِتھ۔ اَمِس چھُنہٕ راز پیٚنٛز دیے وہی شکتی پیٹھ

پٔژھ پٔژھے۔ گمہ ڈٕ باجہ ہِنٛدی باجیاڑن چھُس دولَت نال۔

دراصل ناشرٕ چھوٗر! کُہمہ سپتو تُھان گژھن مگر۔ یہ

چھُس ژ واپس تہٕ گوژھ بُن۔

رَکھپال۔ وہ فی کُس پاچہ کھوٗتُس؟ اَمی سُند مول تے چھُ اکہ لَٹہٕ

کُہمہ سپتو نیرِتھ چھٕنیہ لوٗگت۔

بھوٗپت۔ گرٕ نیرِو ن چھُہ پانَس تام واپس ژینیٚ کُس چھُہ خبر۔

رَکھپال۔ نیرِہے تہٕ منوش مگر بیٚلہٕ راز پیٚنٛز سینا یہ ہُنز ژاو تیٚلہ

یوٗت گژھنُس حُکم آسہ کلہ پھرنُس چھاوار؟

بھوٗپت چھُہ برونٛہہ سٹیجس کُن کینٛہہ

قدم پکان۔

بھوپت۔ راژس تہٕ راژس چھُنا فرق آسان۔ راژہ للتادتہٕ سٕنٛزِ سیناہہ
ہُنٛد اکھ ژکُن آسُن چھہٕ خوش نصیبی۔

رکھپال سیٹھا شرٛپہٕ سان بوٚن ٹیٹھجس
کٔن پتھ وٕنان۔

رکھپال۔ مگر دوہ پہ لٔنٛڈ نیرِتھ یٮ۪لہِ زندٕے واپس واتٕوُس۔ سے
زانے پہ پٔژٕ ژکنہ خوش نصیبی ذٕلہ دوہ نی یٮ۪مہِ لٔنٛڈ یٮ۪لہِ نیرِتھ
پیٹھ چھُم مَنس منٛز شک ہیٚوہ دوہ تلان۔

بھوپت ہیکہِ رکھپالس بُتھ پٮ۪ان۔

بھوپت۔ کُس شک؟ کیُتھ شک۔

رکھپال لوتہٕ مَنہٕ وَنان تہٕ پَتہٕ پتھ گژھان۔

رکھپال۔ بہٕ اَز تام پتھ دِتھہ کُن وڈاپیی شُوبہٕ راٗوِتھ آسیی۔ یوہ سیہ
لڑائے کرٕ سوہ نہ پہٕ۔ مگر یٮ۪مہِ لٔنٛڈہِ پُھوٚ وٕتو گژھن آب، تمو
وٕتو کُس دردِل ہیٚتھرِ یا مدد گار آسہ۔

بھوپت۔ راژس چھُنہ دردِلن ہیٚتھرن تہٕ مدد گارن منٛز ہنوٗ رُورتھ۔ بلکہ
ساریے سینا گژھہ تمن پیٹھ یژھ تہٕ پژھ تھاوُن۔

رکھپال۔ سوہ کُس اُکس منٛز چھہ کم؟ پژھ کاتھہ سیوک چھُ راژس
دٕے سٕنٛز نظرِ وُچھان۔

بھوٗپت۔ تیٚلہِ کُس شک چھےٚ مُنٛس مٔنٛز ہیٚوٚتھٕت؟

رَکھپال۔ پٔنٛنیٚ وٲنٛس وُچھتھ چھُم تِہِرٕ پٔش کھسان۔ اوے کینٛہہ

مُہر سیتھ گژھن بیپٲرٕ پِئلن مَن شٔنکا کھوان۔

بھوٗپت۔ شٔنکا نِرٲوو۔ آ۔ یَژھ پَژھ تہٕ دٕژٕ ژٕرکَرتھ تھاٲوو

مُنٛس مٔنٛز۔

رَکھپال پِوان بھوٗپتَس کُنٛ۔ اورٕ اَژان

مَنٛجرکا۔

مَنٛجرکا۔ تیٚلہٕ کُس چھُوٗ؟ او بھوٗپت! ساٚمی ما آیہٕ یور؟

بھوٗپت۔ نہٕ ماہرا تِم آیہٕ نہٕ یور۔ بوٚزُم تِم آسہٕ گَجنٛدرٕ سُنٛدِس قوٚبوٚ

کرنہٕ گٲمٕتۍ۔

مَنٛجرکا۔ مگر سُہ سُنٛدٕ قوٚبوٚ۔

بھوٗپت۔ نہٕ ماہرا چھِہ خبر۔ مگر سیناپٔتۍ آیہٕ نہٕ وٗنہٕ یور۔

مَنٛجرکا۔ اوٚہ! تِہِنٛدِیُن چھُہ ضروٗرٕ وٗری۔

بھوٗپت۔ تیٚلہٕ ہیٚن ضروٗرٕ وٗر پوٗری۔ وُنہٕ ما آسِکھ راژِس سیتھ کانٛہہ

مَشوٗرٕ کرُن۔

مَنٛجرکا۔ تُرٕ نیرتھ وُچھکھ کتھ شایہِ چھِہ۔

بھوٗپت۔ بہٕ کیا وُنِکھ؟

منجرکا۔ دپچھ۔ نگہ کر زٹھو زٹھو لگھ چھ بڑھان رازس وننی کرنی زسیناپہ ہنز مہم گڑھہ نہ پگاہ صبحن نیرنی۔

ساری حاران گڑھان

بھوپت۔ ماہرا! یہ کیاہ چھو توہہ ونان؟

منجرکا۔ ونن والی چھہ ونان زپگاہ صبحن نیرن چھہ رازس تہ پرزایہ ہنزِ خاطرِ ناکارہ۔

بھوپت۔ ماہرا! راج جیوتشیو یُس ساتھ تہ نشتر آسہ دچھمت سہ آسیا ناکارہ؟ کتھ پیٹھ؟

منجرکا۔ تمہند ونُن چھُ زِ گھنڈ رہسی سُند اُذ سندیا کالس مس گڑھن چھُ بدشوگن۔

بھوپت۔ بدشوگن؟ بدشوگن! اوہ۔ مگر یہ کتھ ہیکن نہ سیناپتی وردہمان رازس وئنتھ۔ ہرگز نہ۔ دکھپال! توہہ گڑھو تہ وئنو سیناپتی وردہمانس زِ تم پن یور۔

دکھپال نیران۔ بھوپت ونان منجرکا یہ۔

ماہرا! توہہ وئنو یہ کتھ رازِ ماتایہ۔ سوے یاژِ ہیکہ یہ کتھ رازس باوِتھ۔

منجرکا۔ مگر نگر کی زٹھو چھہ پانہ بڑھان سارِمیس سمکھن تہ رازس

ونتی کرٕنی۔

بھوٗپت۔ نگہٕ کین یمن زٕ ٹھین چھنارازن پیٹھ پرٛتھ۔ تموکُس کرم
کوٗر تٔتھ ییٚمہ کنو پٕنزاہ وٕہ کہ ووت۔

منجرکا۔ (شرارتہٕ سان) ژٕ کرٕتھ کتہٕ چھکھ کران؟ ییتہٕ تھیمہ سیتھ
چھپہ ژیٚے بوت نیرُن؟ ژٕ چھکھ کنہٕ پھوٗٹمت کنہٕ کنیو
دِل چھے؟

بھوٗپت خاموش روٗزتھ پتہٕ پکان۔

ژے چھے نا زانہہ تہٕ یہ دن منز چھو کہ لدن ہٕشد کر۔ چھکھ
وُچھمتھ ربد وہ وگلیومُت؟ ژے چھے ناکُنہ کینٹہ ییٚمہ دِپنہٕ نیرتھ
وٕری ہدِن گرٕ بارٕ وٕٹر روٗزتھ پنن ٹوٹھ باژ۔ شرٛٹہٕ تہٕ زٕرپِتر
یاد پیوٗمت؟ ژے چھے نا ٹھہِن سیتی نیرتھ دوٗہس کرٕو ہدٕ
پکیتھ شامس کھوٕ چھلنک حاجتہٕ پیوٗمت۔ مُس کٔڈن پیوٗمت
پرتھ آشنہٕ سیٚچھ ژٔے زٕ شامن پیٚیس باژ پنن۔ تس چھلہ یاد۔ مگر
وٕن میون ساٗمی ییٚلہ پگاہ نیر تُرٕ کرٕ پھیرٕ واپس۔ میٚے
کوتاہ نیرِ یہ ارمان۔

بھوٗپت۔ (کھوٗژی کھوٗژی وٕنان) ماہرا۔ تھنٛد ساٗمی چھہ تمو لوٗکو منز
تموٚ پنن پان دِپشہٕ تہٕ رازٕ سیٚنزہٕ سیوایہ خاطرٕ چھہ ارپن کوٗرمُت

منجرکا۔ تہ بہٕ چھس صرف اکھ کاٹھ پتٕل۔ خاٲلص پنٕنی جواٲنی فکرن تہٕ وسواسن منز ضایہ کرنہٕ خاطرٕ کینہہ ناکارٕ ڈیشنہٕ معہ کھنٕہ زنٕدٕ۔

بھوٗپت۔ ماہرا! توہہ کُس غم چھُو منٛوتمت؟ سینا پنٕنٕ وزدہمان میوٗنہٕ وہر چھُنہٕ ہنہٕ بُتہٕ، اتھ بیاکھ کانٛہہ۔ تمن چھُنہٕ کُنہ قسمُک کانٛہہ خوف۔

منجرکا۔ مگر بہٕ دمہٕ ہنٕ ہنٕن کہ ساتس تہٕ بدشوٗگوٗن نمیس ہیچھٕ گرزنیرٕ نیرنہٕ۔

بھوٗپت۔ پکُس بشوٗگوٗن چھُہ؟ کینہہ رہوٗس ہے کرتام قوبوٗ سپد۔

منجرکا۔ اوٗہو۔ گوٗ شٕہ چھکہ زانٛہہ ماٗنہہ دٕچھمہ اوٗن تہٕ ڈیشہ زور لاگان۔ دیان وُزِ کین چھُہ آکاشس ہیچھٕ لمٕٹ تارکھ نوٗمُوداُ گوٗمُت!!

بھوٗپت۔ ہا نٛہہ! لمٕٹ تارکھ!!!

بھوٗپت یکدم ہوان ہیرٕ پاوِن کھسن تہٕ دارٕ کِنہ دوان نظر۔

بھوٗپت۔ مگر بپارٕہ چھُنہٕ کُنہ تہٕ بوزنہٕ یوان؟

منجرکا۔ اپارٕہ گوٗ پوٗد۔ شہ چھُہ دوہ تہٕ کِنہ کھوٗتمت۔

بھوٗپت۔ اما! راج جوتشن اُس نالٹوٗ تار کِنہ کھسنچ خبر!

منٛجرِکا۔ لٹرٕ تارکہٕ سُنٛد کھسُن وُسُن چھُ تہنٛز وٕنہٕ یا پہ نیبر۔ اُڈوے کینٛژ تہٕ

چھہٕ زنٛھُو وٕنان یٕ پٕگاہ گژھہ پٕ سیپنا پٔیٚتہٕ نیبرٕنۍ۔

بھوٗپت۔ پہ سوُرُے اوس ٹھیکہٕ۔ مگر دازٕ سُنٛد ارادٕ۔ چھُم اٹل وُچھمُت

پیٚمہٕ بروٗنہہ تہٕ یوٗدوے تمن کُنہٕ وِزٕ ارادٕ بدلیوٚ پرارتھنا کرنہٕ

آسے تموٚ چھُنیٚہ زانٛہہ منظوٗر کرمٕژ۔ اُز کیتھ پاٹھو مانن تم ؟

منٛجرِکا۔ یم ہکِکو زٕنھُو تہٕ گاٹلی وُٹن پانہٕ دازٕس۔ تمن چھہ شُنے زٕ دازٕ

مانن تِہنٛد۔

بھوٗپت۔ مگر وُنی کینٛہن کُس سمے چھُ دازٕس سمکھنک ؟ بہٕ کرٕ توٚہہ پرارتھنا

توٚہۍ وِنٛو پانہٕ یہ سوُرُے دازٕ ماتایہ۔ سوُرُے وُنہٕ دازٕس !

منٛجرِکا۔ تہٕ چھُ ٹھیکہٕ ؟ دازٕ ماتا کیتہٕ آسُن ؟

بھوٗپت۔ ہیٚر زنانہٕ خانٕس منٛز۔ گژھو توٚہۍ ہیٚور۔

منٛجرِکا ہیٚور کھسان۔ بھوٗپت روزان برٛونٛہہ

کھنڈٕس کنٕی۔ سہ گژھان دارِ تل تہٕ ڈوان

ژھہ پاڑی نظر۔ اکھ ہٕ اژان۔ آو دوان دوان

ٹہٹا۔ ژٕندٕر۔ ژٕندرا !!

بھوٗپت پھیران پتھ کُن تہٕ وُچھان ٹہٹا۔

ٹہٹا۔ بیٚیتہٕ کُس چھُو ؟

بھوٗپت۔ کُس چھوٗن ژھاران۔ ژٗنڈر۔

بُڈ۔ ہے، چھس ہمس مأجہ۔ سہ کتہ چھُہ؟

بھوٗپت۔ ماتا سہ چھُہ کُمارس شیٖچھی میہتہ گوٚمت! تہ ہے کیاہ کرٕ؟ اوہ تہ ہے کیا زِ شانِش ہش کھسان؟

بُڈ۔ اوہ!! نموٗن ہیرٕن کھسان چھُہ شاہ سوٗتان۔ وٕتہ پٕدس پٕدس پیٹھ چھُہ لگہ اَرساتھ جمع سپدان۔ تمو منز ہو منز کو آیس

یدر۔

بھوٗپت۔ گوٚ ہے نار چھُہ سأری بے نگرس چھا لیوٗمت؟

بُڈ۔ ہُلتھ کانہہ مأج چھُہ وٗنی کینہ پنہِ نِس پتہ ترس زٕکاوِنچ کوٗشش کران۔ کو ساتس کوہ ہے اکھ ثراوِ ڈٕمبس نیٖبرٕ؟

بھوٗپت۔ ماتا! ہُ کُس کوہ ساتھ چھُہ؟

بُڈ۔ پتہ تر! ہنگہ منگہ ہوٚس مَتِن گو ناکار۔ اُکس پوٚشس کھتہ پیٹھ پیٹھ ہُلہ لٕہہ ڈ۔ سہ کھتہ پیٹھ متہ وٕتِن پان۔ اَکھ منز ہیوٚ تام نہ تس کیاہ ہتام ناکار آدو وٕریٹھو پیتہ مانتیوو۔ اِنہہ۔ اِنہہ!! ہے وُمہ نہ ژٗنڈرس بدشوٗگن سمیس پیٹھ نیبر نیر نہ۔

بھوٗپت۔ ماتا! یِمہ کتھ گرنہ!

بُڈ۔ کیاہ چھکھ وٕنان؟ پوترُ! نانہہ ہے اَز کھتہ پیٹھ گو لٕہ ٹارکھ

آکاشس کھسِتھ ۔ یُودوے میون ژٕنُدرٕ اَز میون مایہ پٕژنوٗرٕ وٕر گرٕتھ تیٚلہِ پٕگاہ پَچھم کنہٕ ہیٚرِ کھسِن ۔

بھوٗپت ۔ ماتا ! تُہُنٛد ژٕنُدرٕ چھُنہٕ گَگنُ زوٗن ۔ وازس سیٚتھ ۔ تکیٖ نَچھا چھُ یَتھ مُہِمہٕ سیٚتھ گرٕھان ۔

بُڑ ۔ نٕہ ۔ نٕہ ۔ بہٕ دِمہٕ نٕہ تَس دِپشہٕ نیٚبر گرٕھنہٕ ۔

بھوٗپت ۔ راژٕ آرگنیایہ یَتھ پَنُن پان قوربان کروٗن چھُ پرٕتھ نوکرٕ سُنٛد فَرض ۔

بُڑ ۔ بہٕ دِمَن نٕہ کُن پتہ بھتر چھیٚنپہٕ ۔ مےٚ چھا کم ہَن قوربان گرٕمژٕ ییٚمہٕ برونٛہہ وڈا لیوٗ میون شیرِ تاج بھیم سین ہیوٗ برتھا مُہِمہٕ سیٚتی کینٛہہ آیہٕ واپس سہ آیوٗ ؟

بھوٗپت ہیرٕ پاوِن وٕیسہ بُجہٕ نزدیکہ یِوان ۔

بھوٗپت ۔ تمہٕ پرٕاُو ودِشنہٕ بوٗنس جاے ۔

بُڑ ۔ مےٚ کُس چھُم وٕدھی اُکس ژٕنُدرَس بغاے ۔

بھوٗپت ۔ ماتا ! ساری بلہٕ ویرٕ سپاہ چھِ تُہُنٛدی ۔ بہٕ چھُس تُہُنٛد ۔

بُڑ ۔ مےٚ چھُ ییٚمہٕ گرٕبے سَپدان ۔ یَتھ کایاہٕ پیٚٹھ چھا وُساہٕ بہٕ مَریٚلیٚتہٕ پتہٕ ترٕ پتہٕ ترٕ گران تہٕ ژٕنُدر آسہ خبر کتھ دِیشس ۔

بھوٗپت ۔ ماتا تُہہِ تھاوِو مَنس مَنز شانتی ۔ ژٕنُدرٕ ییہ وارٕ پاٹھی واپس

دِے دِیِہ تۄہہِ تہٕ آسے۔

بُڈ۔ یُس کُہ ساتس تہٕ بدشوگوٗنس پیٹھ گژھِ نیرِتھ کتہِ پیٚیہِ واپس

میٚے رِچھ ژھٔنگ گژھان۔ لوٗکہِ ستٕٹ مانیٚوو اکارن۔؟

اَدٕ اَڈان سینا پیٚٹھ وَردہِمان تہٕ ہیٚرِ وَسان

منیجرِ کا۔ وَردہِمانس سیتۄ زٕ کھپال تہٕ۔

بُڈ۔ یِنگیاہ پیٚیسے ماوارتھ زِ ہٹھو تہٕ بٔڈٕم یوٗرٕ۔

منیجرِ کا۔ ساٗمی! اَدٕ توٗہہ۔

وَردہِمان۔ منیجرِ کا۔ ژٕ کیازِ یور آمُت۔ ذٕلیل۔

منیجرِ کا۔ ساٗمی! یوٗدوِے ہیٚتہٕ آسہن زانہہ کاٗنٛہ کینٛہ ہندٕ پاٹھو

وَرہنگہ نٔگرواد ہیٚتہ منٛز۔ بہٕ ہیمہِ ہوٗدٕ اَز فنوٗروٗر تم وادٕ۔

وَردہِمان۔ مےٚ توٗر تہٕ کینٛہہ فکر۔ ژٕ ئے کوٗ سہٕ فکر چیٚھتہ ہیٚرٕ ہِش؟

منیجرِ کا۔ یِنگاہ گوٗڈٕ سینا ہیٚتہ نٔگرِ منٛز نیرِن۔ یہٕ رِچھ ژھٔنگ؟

وَردہِمان۔ ٹُکن چھِ یہٕ بٔڈم۔ ژٕ ئے پزی تہٕ اَتہٕ پیٚٹھ تمبلن۔

بُڈ۔ مگر تِمہ آکاشی ناگر گیٚوٕ زٕ کینٛس دٕ شِٹھ چھِ یوان تِمہ رِچھ

رازس تہٕ پیٚنذا یہٕ کرٕ چھِ ناکار۔

وَردہِمان۔ کیاہ ناکارٕ گی؟ کوٗ سہٕ بٔڈہہ ہیٚتیا سپز؟ کُس بسکینس وقت

زٔکہ؟ کُس آیہٕ دان کُچھ لوٗٹہٕ نیٚنہٕ؟

بُڈ۔ راجہٕ پھوٚرِتھ ہِندۍ دٲسو سپد نہٕ کانٛہہ بدکار۔ مگر قدرت چھیے
بدلے ہایا ہاوان؟

وَرِدٕہمان۔ کیاہ! کوسہٕ ہایا؟

بُڈ۔ ہشسو سُند ہنگہ تہٕ منگہ مَتھ۔ دوہ تہٕ کینہہ لٹھٕ تارکہ گٕمتھ یِم
دوہ شوٗے گے بدشوٗگوٗن۔ مےٚ چھِنہٕ پننہٕ واٗنسہ پیٚہ زانِتھ وُچھمت
سینا پیٚتی ہیوٗن کُن پوٚہ ٹھوٗر ژٕندرتہٕ اوٚیوٗن توٚہہ پننہٕ سینایہ
نیرٕ بہٕ دِمہٕ نہٕ تَس دِپِتھ نیرٕ نیرنہٕ۔

مَنجِرِکا۔ ساٗمی! توٚہہ کرِو راژس وَنِتی زِ تِم بدلاوَن پکاہ صُبحَن
نیرنُک ارادٕ۔ کیاہ گژھہِ یوٚدوَے بیٚیس ساتس پیٚپھہٕ بینا نیرِ۔

وَرِدٕہمان۔ کیاہ گژھِنہٕ یوٚدوَے پگاہ کوٗچ سپدِنہٕ؟ مرگن تہٕ پڑاوَن
پیٹھ یِم کٔرٕ تہٕ راجہ سینا۔ موہنوٗ کرٕنی رتھ تہٕ گُری سوار ہیٚیے
ہیٚیے پڑاران آسَن تِم کیاہ وِہرارَن؟ دَپَن راجہٕ کہٕ لَس منزٕ چھِ
بغاوت دٕژھمرٕ۔ یشٕترین دوہ تلِتھ۔ باج زیٚنُن گژھِ بند۔

بُڈ۔ راژس دِپَن دٕسے لچھ ژرٕوگُن آسے۔ یِہ سورُے کینٛہہ سپدِنہٕ ہرگِز۔
بُڈ پکان وردہمانَس کُن تہٕ سہٕ پکان پتہٕ پتہٕ
بہٕ پہموٚ یادَن۔ ہیوٗن کُن پوٚہ تُر۔ ہیوٗن گُنِے ژٕندر کرٕیوٗن توٚہہ
سینایہ منز الگ۔

بُڈ پیوان وَردھمانَس پادَن۔ اوِ اَژان ژٔندر
تَس پَتہٕ پَتہٕ کینہہ بَرٛاہمَن تہٕ بود بھکشو،
شروجن مِتر۔

بھوٗپت۔ ژٔندر۔ تُہُنز ماج چھےٚ آہش یوارِہ۔
ژٔندر گژھان تہٕ بَچہ تُلان نھوٗد۔

ژٔندر۔ ماتا۔ میون ڈیکہٕ لون چھُ سیناپہٕ ہِنٛدِس ڈیکہ لاگِنس سیٹھاہ لیتہٕ۔
سیناپَتی! نگرٕکی نوم زِٹھو برٛاہمَن تہٕ بود بھکشو، شروجن مِتر
چھےٚ کینہہ وَنُن یژھان۔

بُڈ وۄ ھان نھوٗد بھُٹھ مِتو کو ھٹیو

بُڈ۔ ژٔندرا !!

ژٔندر نوان بَچہ تہٕ بیہناوان گَنہ چوکہ پیٹھ —
وَردھمان کھَسان ہیر پاوِن ہیور۔

وَردھمان۔ یِمَن کیاہ چھُ وَنُن؟ وَنِن!

شروجن مِتر۔ سیناپَتی! یوٗدوے راژٕ ارادٕ مُطابق پگاہ صُبحَن
ساڑے سیناہ بیٚشہ دیشہ نیبر کوچ کرن مےٚ چھُ تِبلہ کیاہ تام
ناکارٕ تہٕ اَشُب لَبنہٕ یوان۔

وَردھمان۔ تِہُنٛد کارَن؟

سترٛوجن ہتر۔ کارن چھُ وۄنہٕ تہٕ کنہٕ لیٖڈٕ تارکہٕ شنٛد کھسُن تہٕ گجنٛد رٔشمہ
شنٛد اکارن ہنٛتُن۔

وٲردٕہمان۔ بھکشوٗ! یم گۍ قمہٕ درتیچہ کیٖنٛہہ اٹٔل کتھ۔ یوٗدوے پگاہ آیہے نہٕ
اَسہِ کوٗچ کرُن یہ سپدِ ہے نا؟

سترٛوجن ہتر۔ یمن دۄہن شونٛد واقعاتن ہُنٛد ناکارٕ اَثر پیٚیہ رازس تہٕ پٔرزایہ
پیٖٹھ۔

وٲردٕہمان۔ اَز بروٗنٛہہ چھا ناکارٕ اَثر پیوٗمت؟

سترٛوجن ہتر۔ اَز برٛوٗنٛہہ چھنہٕ یتھٕ زٕ عجب واقعہٕ اَکی سانہٕ۔ اَکی وِزِ تہٕ اَکی دۄہ
سپدٕ ہتو۔

وٲردٕہمان۔ مگر پگاہ کوٗچ نہ کرُنک مطلب گو یتھ وَندس یٖیتھ ٹھُہرُن۔
رازٕ کتھ کنہٕ مانَن یہ کتھ۔

اَکھ بٔرہمن۔ سیناپتی! توٚہیہ۔ سامنت ہترشرمانہٕ چھنکن یوٗدوے سانٛہ
وینتی رازس وَنَن تم کرَن ضروٗر کانٛہہ وۄپایہ۔

وٲردٕہمان۔ ہترشرما ذرا یہ گرٕ۔ چھنکن چھِ مارتنڈٕ دورس کلش کھاران تہٕ بہٕ
کُس وۄپایہ ہیکہٕ کرِتھ۔

سترٛوجن ہتر۔ گُمنے وۄپایہ! کوٗچ گژھِنہٕ سپدُن۔

وٲردٕہمان۔ یہ کتھ کُس کرِ رازس بِنش اظہار۔

اَکھ برہمن۔ سیناپتی ! اَسہ دِیو اجازَتھ اَسہِ کرِہ پانہٕ رازَس وَنہِ.

وَردِہمان۔ مگر وُنۍ کیٚن کُس سِمے چھُ دربار لاگنک ؟

سُروجن متر۔ ساٴنۍ پھار تھنا گژِھ رازَس تام منوٚرنۍ واتنہِ۔

منجرکا۔ ساٴمی ! بھکشو سُروجن متر چھ شاید زِندگی منز گوڈنِچ لٹہ رازٕ

منڈوپہٕ منز آمت۔ ہم نیر نہٕ خاٴلی اَتھہٕ واپس۔ رزاش ! ناوقہمیدٕ!

وَردِہمان۔ ہم چھِ یِژھن تہٕ ناوُد حاٴضر مگر سیناپتی منڈ کوٚرچ رُکہٕ

سُروجن متر۔ وَردِہمان ! یِدوٚے میانہٕ وَنتی پیٹھ دِہزار سپدِنہٕ سہ

آسہ میون اِیمان بےٴیزتی۔

وَردِہمان۔ بھکشو سُروجن مترس چھ اَسہِ مان تہٕ یِزَتھ کران۔ مہاراج

منزٕ اگنیا مانہٕ چھُ سون گوڈنیک فرض۔

سُروجن متر۔ وَردِہمان ! بہٕ کرِہ پنٕہ مہ لٹہ وَنتی زٕ ساٴنۍ پرارتھنا گژِھ

رازَس تانۍ واتنہِ۔ تم کرِن منوٚرنۍ سانہٕ کتھہِ پیٹھ دِہزار۔ رانہٕ

سُنڈ وادہٕ آسُن چھُ پرزاہٕ منڈ وادہٕ آسُن۔ دیشہ کلیانہٕ خاطر

چھُ وونۍ یہی رُت زٕ وونۍ گژِھ نہٕ کُنہٕ قسمک کوٚرچ سیدٕن ییٚلہٕ

نیاییٚلہٕ بدشوگون تہٕ بہ فال آسَن نال وَلان۔ سیناپتی !

ساٴرے بھوِدِہ کاٴنکھیا سپدِ تیٚلہٕ سپھل ییٚلہٕ پرکرتھ تہٕ

آسہِ راضی۔ ییٚلہٕ سِمے دِیہِ پنُن ساتھ۔ ییٚلہٕ مُکن منڈوِل

آسَن خوش۔ پَژکرِتھ تہٕ چھہ کیشِنہٕ اوٗصوٗل پَمَن ہُنٛد پالُن سرِ
ژٕنٛدرِ ہیہ۔ وہہ۰۔ راٹھ۔ اوٗبُر۔ آکاش تہٕ ہُتہٕ راٹھ چھہ کران۔ یِم
چھہ منوشُن بَرفالِن ہٕنز ژ ینہٕ دٕ ژِ دِوان۔ یوٗدوے منوش
ژینہٕ تیٖلہِ سپد تِس کلیان۔ وَرنہٕ پَژوٗکھٹہ کہہ کانٛہہ ژھیٹھ
یوٗت سہٕ تُرکہ ہیٚتھو اَنہٕ شہلاب۔

وِرِدٕہمان۔ پھکشو! بہٕ چھاچون شاپھہ؟؟

سروجن مترٕ۔ سیناپتی! بہٕ چھس رانہٕ تہٕ پرزاہہ ہُنٛد رُت کانٛچھن
وول۔ بہٕ چھس سارِ ژگنُکھ رُت کانٛچھان۔ یوٗدوے میے پَنُن
پان پٔنیہ لکہٕ بجائی موکھہ اَرپن کرُن تیتہٕ کِہٕ تہٕ بہٕ کیتہٕ اَنہٕ سہ
زِ تہٕ دِمہ شاپھہ۔ شاپھہ دِیُن چھہ میانِس دَرمس برخلاف۔
رُت کانٛچھنہٕ موکھہ چھِ دٕنٛی کین رانہٕ دِہارکی سارہی بود بھکشو
بُد موُرتی پادَن تَل ژِھہ کران۔

منٛجرِ کا۔ سائی بیٖیلہِ سارے پرزا چھے پژھان تیٖلہ گژھ توہی رازِس
سیتھو کانٛہہ۔

وِرِدٕہمان۔ رانہٕ کانٛہہ کتھ ماناوِنہٕ خاطرٕ گژھن معقول کارن تہٕ وجہہ
آسنہٕ!

منٛجرِ کا۔ اَمہ کھموٗتہٕ کم معقول کارن گژھن آسنہٕ۔ رِتِس تہٕ نیک شگونس

پیٹھ مُہم نیرنہٕ ہسیتھ سٕپدِ ژٕ کامیابی۔

بُڈ۔ سون ژٕ ڈُدِ گرٕژھ نہٕ نیرُن۔ ہرگز نہٕ۔

بھوٗپت۔ سیناپتی! یوٗدوے توٚہیہ دانہٕ ماناں یہ وُنو تم کرِن پانہٕ ٹُنگہٕ واٲسِن ہشر ترجمانی نہٕ ونُن پانے راژس۔

منجرِکا۔ بہٕ آیس ووٗنی ووٗنی تمس پٕہ شیشہٕ چھوٗ ونہٕ چھ۔ تس نہٕ چھُہ یہ کیتھ بوٗزِ لہ بُخاس زٕ کیاہ نام بہ چھُہ بنہٕ وُن۔ ٹیکیانِ۔ ٹیکیانِ۔

ساٗری نشٕہ گژِن وُچھان برنٛزس کھنڈس

ژھوپہٕ۔

منجرِکا۔ ٹکیانِ۔ ووٗنی کیٛن چھُہ ساٗرِیے زنانہٕ خانٕس منٛز بے چھاوٕتہٕ۔

وردِہمان۔ بے چھاوٕتہٕ؟ کیتہٕ کیتہٕ پیٹھ؟

منجرِکا۔ ٹکیانِ۔ راجکمار سِنٛدِس لوکٕٹس نیٛچوِس جیاپیڈس چھُہ شُتلو نیران۔

وردِہمان۔ اوہ!

بھوٗپت

رکھپال۔ راج کُمار جیاپیڈس چھا شُتلو نیران!

کینٛژِن برنٛزن ژھوپہٕ

شروجن متر۔ سیناپتی! ووٗنی چھُہ سے تٕہنٛدِس موکھس پیٹھ تہٕ بیہ چھ

رکھ ٹاکار، لبنہ یوان۔ یہ چھے ژٔریم علامت یوہ سہ اَسہ ژینہ وُنی
چھے دِوان ز رانہ بُونس اندر یتہٕ نبر چھہ پرٛکرتھئی یرٛھان
زِ یہ مُہم گژھہنہ پگاہ نیرنٕی۔

بُڈ۔ ژندرا! یوٗدوَے ژٕ میون مانکھ نہ تیٚلہ گژھہ یتھ کنہ کالس
ضنوٗروٗر پگاہ پٕچھم کنہ مرِی وہ دے سپدُن۔

منیجر کا۔ ساٗمی! مےٚ چھہ اَچھن ژنتہٕ اَیہ گوٚٹ گژھان تہٕ زِنگن نٔنٕو
نال وٗلان —— اوہ!! توٚہی کرِو یمن زٔ ٹھین ہنز کانکھیا
رازس نش ظاہر۔ تمہ کرن ضنوٗروٗر پگاہ کوٗچ کرنک ارادہ ترک۔

بُڈ۔ یوٗدوَے توٚہی اَتھہ اِنکار کرِو۔ بہ بُڈ پیموٗدہ یرٛن۔ توٚہی کرِیوٗن
میون کُن یوہ نظر ژندر سینا یہ ہنز الگ۔

وٗرِدِیمان ہنا وہرژار کران۔

منیجر کا۔ ساٗمی! توٚہی زٕ چھو پھکشوٗ شند دِل۔ توٚہی کرِو ویٚیمس بچہ
ہٕنزٕ نیک ترجمٲنی۔

بُڈ۔ یوٗدوَے ماٗنو یہ تیٚلہ دِمہ بہ یٚتی ہنٛز پران!

ژندر۔ اوہ ماتا! کیاہ چھکھ کران۔

شروجن متر۔ وٗرِدِیمان۔ توٚہی کرِو پنٕن ہرِدے دوٗر۔ ژمکن چھہ راز آمن
پانہٕ اَتھ کتھہ پیٹھ وہرژار کران۔

وردہمان۔ ٹھیک چھُہ۔ بہٕ کرٕ یتھۍ۔ بہٕ وۄنہٕ تھۄنز کتھ رازس۔ مگر بہٕ وۄنہٕ نہٕ
تمن پننہٕ بہٕ طرفہٕ کانْہہ راسے۔

ہیٚور کھسان۔ ژکھپال بھوپت تہٕ ژُندر
بیوت نمان۔

ژکھپال
بھوپت
تہٕ ژُندر۔ سائنس رازس للتادتس اُسن لچھ ہژوگن آسے تہٕ زٕ سے ژے کار۔
پننہٕ ٹھوُ دوہ ھقان۔

ژُندر۔ ماتا نوہہ کمۍ وۄن یورۍن۔ بہٕ چھُس ناتھیٚز اُہی پڑاو ہتھ گژھ
دراست۔

وچھ۔ ٹھیک چھُہ۔ تمہ ورنہٕ اُس بہٕ پزکرٕ ژینہٕ وُزٕ دژمیش۔ للتادتس
راجکمارس ما اُسو شتلی نیران۔

بھوپت۔ راجکمارس کرٕن بھگوتی ناچھہ۔ نوہہ گژھو سہ منہٕ گژھ واپس
بہٕ سائنس کرمس آسہ پیکھتہ تی سپہ۔

وچھ۔ بہٕ ژراونہٕ پہ ماسم شروُ زٕ کین دپشہ نبر۔ قبا۔ نبا۔

ژُندر۔ ماتا ! رانہٕ کرٕن زٕ ھٹین ہندس وۄنہٕ نس پیٹھ وہزار۔ نتیجہ آسہ
رُت۔

بھوپت۔ رانہٕ گژھہ نہٕ پنُن ارادہٕ بدلاوُن وٲلۍ۔ مگر کین ییٚن زٕ ھٹین چھ رازٕ

سِنٛزِ دِے وی شکتین پیٹھ پُرٛژھ پھِرُن۔

سروجن مِتر۔ ہرگز نہٕ۔ اَسہٕ چھُ مہاراج سِنٛزِ پٔتھ شکتی پیٹھ پٔرٛژھ پٔرٛژھ گرِدپشہٕ کلیانہٕ مٕہ کیُہ چھُے یُس رٕت نٔو ؤونہٕ گژھہِ نہٕ پیوٚد سپدُن کوٚنچ سپدُن۔

بھوپت۔ مہاراج للتادتہٕ سِنٛزِ مُہِمہ دٔرانہٕ نہٕ ہلاو جے کشیرِ ہُنٛد رییم ہُمہ ہٕنٛز اَستھاپن تہٕ پرٛہار۔ اَموٚل مٔرزٕ بٕڈی ہٕڈی ویدوان تہٕ شِلپکار تہٕ کشیرِ ہُنٛد ہُنُد ناو چھُ تمن ہُمُن ہُنٛد پھل۔

سروجن مِتر۔ تِمہٕ وِزِ آسے نہٕ بدشگون بُہِتھ۔ نتیجہ دراییوٚ رٕت۔

بُڈ۔ اَز چھُ پکھ کُہِتھ بُہِہ کھیاوان۔ گُلکن ہندی دل بُہِہ کھیوان۔ اوہ! اشُب گوٚرٕٹہ نہٕ پروٚکھٹُن۔ اشُب گوٚرٕٹہ نہٕ پروٚکھٹُن!!

ژٕنٛدرا۔ ماتا کُہِتھ چھکہٕ وسواس کران۔ بہٕ چھُس نہٕ پوٚت کھوٚرُٹ بٕڈ زٕ رانہٕ سِنٛزِ سینا ہٕنٛز ہُمہٕ نیرِتھ۔ ہرگز نہٕ۔ بپاڑی بپاڑی راژہٕ سینا نیرِ بہٕ نیرِ تیاری تیاری۔

بُڈ۔ گوٚ بہٕ ہرِ یٔیتہٕ پیوٚ تر پیوٚ تہٕ کران۔ یِمو دٔتو نیرِتھ بپیر پانژ لس ترِتھ کمہٕ نامہٕ پاٹھ غاٹمک انتظام چھُ روزان۔ یُس بپیر اپور توٚرتس سِنٛزِ واپس پہنچ آش کُس چھُ تھاوان۔

بھوپت۔ ماتا! تُہٕنٛد ژٕنٛدرِ بپیہ ضوٚرُوٚر واپس! بہٕ دِمہٕ ہٕنٛز پان چھُیہٕ

مگر اُمِس کرِ پٔرٕتھ کُنہٕ دوہ کِہۍ نش پٔرٕتھ کأنسہ شوٗترس نش

رأچھ۔ یہ چھُ میون پرٕن۔ بہٕ کرٕ یہ پرٕن تٔہنٛدین پادن تَل

ڈیکہٕ ترأوِتھ۔

بھوٗپت بُچھ پادن تَل ڈیکہٕ تراوان۔ ژٕنٛدر

بھوٗپتس تھوٗدٕ تُلان۔

ژٕنٛدر۔ بھوٗپت! توہہ کورٕو پٔرٕتھ وزٕمیأنۍ رأچھ کرنک پرٕن!

مےٚ دوہ شونۍ شانٛن بیٹھ اَتھ نہٕ تھأوِتھ

وَنان۔

مےٚ۔ مہادیو گرِہنو توہہ پٔرٕتھ دوہ کِہ سنکٹہٕ نِش رأچھی۔ مأجہ شارٕکا

گرِہنو رأچھ۔

بھوٗپت تہٕ ژٕنٛدر مھوان ہٕرِ دوہ شہہ کُن نیرٕنۍ۔

مےٚ۔ ژٕنٛدرا۔ ژٕنٛدرا۔ ٹھٔہرٕ یہ رٕچھ گنٛڈ یتھ دِچھنہٕ مَرٕتھ۔

مےٚ ژٕنٛدرس مَرٕتھ رٕچھ گنٛڈان۔

مےٚ۔ یوٚدوے پگاہ صُبحن آسی نیرُن یہ گرٕتھ چأنۍ ہٕٹس نال تراوِنۍ۔

اَکھ برہمن۔ پگاہ صُبحن آسہ نہٕ یمن نیرُن۔ راژٕ کرٕن منوٗر ورٕ بھکشو یشنز

تہٕ سأنۍ پرارتھنا منظوٗر۔

بھوٗپت۔ مگر مےٚ چھُ راژٕ سُنٛد ارادٕ اَٹل ووچھمت۔

منجر کا بروٗنہہ سٹیجس کُن پوان۔

منجرِ کا۔ ہاجی لاگنیا گرٕن بھکشوٗ یشٕر منہٕ کامَن پوٗرٕ۔ ہیاتٕ منہٕ کامَن پوٗرٕ

سیناپتی وَردِہمان ہیوان ہیرِ وٕسن۔

بٕرہمن۔ وُچھو سیناپتی چھ یٕژ شیٖچھی ہیتھ ہیرِ وَسان!

وَردِہمانس چھُ اَتھَن منٛز جنٛڈٕ گیرِ رٔنگہ

یتھ ییٹھ پکہہ وٕہرِتھ گرٕوٕڈ یٕنٛز شکل چھے

بنأوِتھ۔

سرٕوجن منٛز۔ مہاراج للتادِتس اُسن زُے زُے کار! سیناپتی! تموٗ آسہ

صنوٗرکٔر سأنی پرارتھنا منظوٗر کرٕمٕژ؟

وَردِہمان دوٚن ہیرِ پاوِن ییٹھ کھرٕ ڈاروٕنان

جنٛڈٕ لہرادان۔

وَردِہمان۔ رازَن کرٕ تُہنٛز پرارتھنا منظوٗر۔ تُہنٛد ارادٕ چھُ اَٹل۔ پگاہ

صُبحَن چھُ تمَن ییٚمہٕ نگرٕ منٛز نیرُن۔ سارے سینا ہیتھ!!

سارِی گرٕھان روٗزِتھ ہی منجر کا پوان دارٕ

وارٕ نٕہ وَردِہمانَن ہیوان پادَن تَل۔ بھوٗپت

رَکھپال تہٕ۔ ژنٛدرٕ گرٕان کلہٕ خم۔

بھوٗپت

ژنٛدرٕ تہٕ رَکھپال۔ رازٕ للتادِتس اُسن زُے زُے کار۔

بُڈ پَوان وارٕ وارٕ یوٗن سٹیجس کُن تہٕ

دآہ وارٕ وَنان۔

بُڈ۔ صنوبر گژھہ یمہٕ کھوکالس پگاہ بچھم کینہہ بری کھٕسن !!

بھکشو تہٕ برہمن ہیوان نیرُن پہ وَنان وَنان۔

برہمن تہٕ

بھکشو۔ بُدم شرنم گچھامی۔ سنگم شرنم گچھامی۔ دھرمم شرنم گچھامی۔

وارٕ وارٕ وَسان پردٕہ۔

دوٚیُم اَنگ

سٹیجس پیٹھ چھُ سیٹُک تیٚتھہٕ تاثُر دِنہٕ
یِوان زِ شِیشٕہ بالَس منٛز چھکھ گَرٕہ کھٕنہ پیٚژ
دِنہٕ آکھ ڈوکک اَندرِیُم حِصہٕ باسان۔ کٹھرِ
بَدلہٕ چھس پٔراٚنۍ ہیٚچہ صنٛدوٗق تہٕ میز تہٕ کوٗٹھ
تھاوِتھ۔ اَکہِ طرفہٕ دِنہٕ چھکہ شِیشَس منٛز بر
کھولِمٕت۔ پتہٕ پاسس کُن چھس دوٚبہِ
کوٗٹھ ہِتھ۔

یہِ اَنگ چھُ روٗتُل اَنِہ گٹِس منٛز سیٚدان ہیٚور
سٹیجس چھہ دارانیٚر شِیشَس منٛز دِنہٕ دوہ دنی
شُرِہ آمِتھ تھاوِتھ۔ یِمَن بروٚنٛہہ کِنہٕ چھکہ
اَکھ شَمہ ژگَن پیٚنٛڈ۔ بیٚیہ کیٚنٛہہ صنٛدوٗق تہٕ
پِٹارہٕ۔ کھوٚبرِ سٹیجس کُن چھہ اَکھ زِیوٚ
شَمہ ژگَن بیٚنٛچہ۔ جنگُک ساماٚنہ بیٚیہِ نیٚرِ تلوار

بیٚٹھ چھہٕ بے ترتیب وٲہرِتھ۔ اَکِس اَنٛدس کُن
چھےٚ اَکھ لکشہٕ ہٹ وزان۔ اَتھ چھُ زنتہٕ چوب
وزان۔ شوٗنگن پیٚنٛجن چھہٕ جنگلٕ جانورن ہٕنٛد
مُسلہٕ وٲہرِتھ۔

سینا پینیٚ وَرٕدیمان چھُ ہیٚو رِ سٹیجس شوٗنگن
پیٚنٛجہٕ بیہِتھ شوٗنگتھ۔ ژٛنٛدرِ تہٕ بھوٗپت چھہٕ
اَکھ صنوٗنٛدوق وٕٹھِتھ دِتھ۔ جانور مُسلہٕ وٕٹھِتھ
بہِتھ۔ پہنٛدی بُنتھو ژھیتھ چھُ باسان
زِ یِمَن چھےٚ خوفناک صورت گٲمٕژ۔ ریشہٕ
بُنتھو گرٕی کرٕی۔ بھوٗپت چھُ ژٛنٛدرس اَکِس
کھوٗرِس آبہٕ دٕجہ دِوان۔ برونٛہہ کنہٕ چھُکہٕ اَکھ
دالُو آبہٕ ڈبہٕ

ژٛنٛدر۔ سوٗن۔ سوٗن۔ بھوٗپت ژےٚ کمہٕ نکہٕ وار چھےٚ شاہ کھسان؟
بھوٗپت۔ کیاز؟ (زور شاہ ہیٚتھ) دمہ شوٗہے نکہٕ وارِ لو۔
ژٛنٛدر۔ مےٚ چھُ صرف کھوہورِ نکہٕ وارِ شاہ کھسان تہٕ تہٕ وَسان تہٕ۔ مےٚ
زنتہٕ چھےٚ نَس گٲمٕژ بند۔ گمہ ڈہٕ پیٚتہٕ چھا شاہ سوتہٕ نس تار۔
بھوٗپت۔ مہٕ کرٕ پرٕتھ کتھ۔ ووٕلہٕ اَن کھوٗرٕ برٛونٛہہ کُن۔

ژٲندٕر - اوہ - وارہ وارہ - وُچھ یتھ نیوٗ ہٹس چھُ نم گٔژھتھ چرب نوٗن ورٲمت۔

بھوٗپت - کینٛہہ چھُنہٕ پرواے - یِم شُشہِ چھو کھ ژٕلنۍ جلدے۔

ژٲندٕر - اوٚہ وُگ چھکہ ہرانۍ تہٕ۔

بھوٗپت - ہُتھے ہری نوٗن نیر ژٕنتھے بٔلنۍ یِم چھو کھ۔

ژٲندٕر - کنہٕ بٔلن؟ ییٚنہٕ یتھ شیٖنہٕ شُنہ یاہس منز وائی۔ تتہٕ نہٕ چھُ اوٚبُر اوہ یود ڈٕلان نہٕ چھُ سری نیران نوٗن۔ کتھہٕ شایہٕ چھ اسی؟ ییٚتہٕ نہٕ آدم ذاتھ چھے۔ نہٕ شوٗتر نہٕ میٚتھر۔ نہٕ پوٚش نہٕ پنٛکھی۔ یِم کینٛہہ کٲو کُکُر تم شیٖنہٕ ماہن تٔل۔ زانہٕ دِے یود چھا آدم پٲری ییٚمتھ تہٕ ذاتھہ!!

بھوٗپت - یوسہ کتھ گٔیہ سہ گٔیہ۔ مےٚ چھُ پوٚرہ پزٕھ زِ ییٚلہ وُڈٕوِ ن پنٕلج آکاشس پیٹھ نموٗدار سپدن تیٚلی ژٕلہ اوٚبرٕ گٔژھ تہٕ ہری نیر نوٗن۔ یہٕ ہتلکھ چانٛی دوہ شوٗرے پاد تہٕ ۂاو کھ سری گاشس کُن توٗتام چھے نوم پان ڈٕجہ دِوا۔

ڈٕج چھُس زنتہٕ جٕرتھ لاگان۔

ژٲندٕر - اوہ - اوہ - ژٕئے چھیہ وُنہٕ پزٕھ زِ سری نیر نوٗن؟

بھوٗپت - آ - بلکل۔ اَز نہٕ سہی پگاہ۔ پگاہ نہٕ کالی کیتھہٕ. تس کس داہ تہٕ

کیتھ نی نیشنگلیتھ۔

ژُنڈر۔ تہٕ پرٛ شیٖنہٕ گیژ کار۔ اوٚبر نب۔ تہٕ کلیاٚ ژُنتھ کرٛ تِلہٕ تھیٚپ؟ کرٛ؟

بھوٗپت۔ یہ چھُ وَسے اَسہ اِمتحان کرٛان۔ راز پیٚنڈس دٕسہٕ وار اِداُس اِمتحان کرٛان۔

ژُنڈر۔ موٚن راز چھُ سرٛو ادھیکار۔ لہٰذا یہ خوش چھُس کرٛان تہٕ چھُ کرٛان۔ مگر اَسی أَنِن ییٚنِس شاپس سیتۍ وٚلنہٕ۔

بھوٗپت۔ رازُن چھُنہٕ کانٛہہ شاپھ۔ تم چھ سرٛو شکتیمان۔

ژُنڈر۔ کتھ کیتھ چھوٚ پرٛژھ کرٛان۔ یتھ شاپہ وٲتھ پیٚم شیٖنہٕ واٚنہٕ آیہٕ وُسی وُسی نموٗ کیاہ زیر لوو۔ گُوٗ رٛوٗدی نہٕ۔ ہٲنسی رٛوٗدی نہٕ۔ تُشی رٛوٗدی نہٕ۔ کانہہ رٛوٗدی نہٕ۔ صرف رٛوٗدی اَسی گژھ تام سیوک۔ داس سیناپتی۔ رانی۔ راج گرو۔ تہٕ بہٕ تہٕ ......

بھوٗپت۔ تہٕ ژٕ کیاہ ژھکھ کم ہیمتھ سیدان۔ اَسی چھ وُنہٕ کینٛہہ شتھ سینا ہیتھ زِنڈ۔

ژُنڈر۔ سینا لچھس دراو نہٕ کینٛہہ۔ اوہ۔ اَسہ تہٕ گژھ تیٚزۍ نیرُن؟

دوہ شوبے کھوہ ہیٚوُر مُلان تہٕ ٹراوان پھٹر

یہ ڈگ کوٚت کال ژالہٕ؟ — اوہ!

بھوٗپت۔ دوہ نی گلہ گیژ جلدے!

ژندر ۔ پتھ دوہ چھ بوزان اتہ ژھاوِ ہیمو پران از ژھاوی ہمو پران۔

جھوٹپت ۔ یہ چھ دیہ شنداٹل اوصول۔ یس ییتہ نس تھوون سہ ترا وِ

تتہ تس پران۔ یس ناو تس چھ مرن ضرور۔

ژندر ۔ مگر پتھ بدحالت گژھت ، ییتہ یُوش یہ تم کرنس کانہہ

آسہ؟

پس منظرس منز دوہتلان ہشی ستیز چکہ۔

ژندر ۔ بوز۔ بوز کتنو گجندر ہشی ستیز چکہ۔ ممکن چھ یہ ژاوِ از پران!

جھوٹپت ۔ ژہ چھکھ زیادے کا بران؟

ژندر ۔ اوہ اسے چھے کھورس وگ۔ یتہ ہشو نالہ چھم ترتھ گژھان۔

جھوٹپت ۔ یہ چھتہ گجندر چکہ دِوان۔

ژندر ۔ ادہ کُس۔ یہ پوش تہ ژاوِ از پران۔

جھوٹپت ۔ ہہ کر اوکُن کل۔ یہ چھ سیناپتی وردیمان لکھرہ لکھ مادان۔

ژندر ۔ گوڈُ وُچھ پیاڑی۔ یہ گیہ ژھاے ہش پادہ۔ زنتہ پوری

پکان۔

جھوٹپت ۔ کانہہ ژھاے چھنہ۔ یہ چھے دا ژ ہنز گنڈ گنان۔

ژندر ۔ اوہ۔ تہ گنڈ دوہ نی دژج۔ گنڈ وٹل وٹل۔ اوہ اسو مُرو ساری

ییتہ۔ ییتہ۔

بھوٗپت۔ کتھ چھکھ شرٗ لاگان۔ راژہ ہندِس وٕنہٕ نس تھاو پٔژھ۔ پٔگاہ صُبحن ووٗڈن زٕنیج آکاشس تہٕ اوٗبر گژھ تٔلہٕ۔ اَسہِ لَبو وٕٹھتہٕ نیرُو۔

ژٔندر۔ اَپُز۔ سراسر اَپُز۔

بھوٗپت۔ یہ چھُ پُز۔ شۓ گژھ تھاوزِ تہٕ رٔت گژھ کانٛچھن۔

ژٔندر۔ آ۔ وۄنی سپد رٔت۔ اَسہِ تراوو ہیُتھ شِپہٕ شُنز باہس شرٕ پٔران۔ اَدہٕ سپد رٔت۔

بھوٗپت موکلان ژٔندرس وٕنج گٔنڈتھ۔

ووٗرد ہتان کھر وِکھ ہیوان کڈِنی۔

ژٔندر۔ بوز کُستام آو۔ ژاو اندر۔ وُچھ کُس چھُ یہ۔ اوہ !!!

بھوٗپت۔ کانٛہہ چھُنہٕ۔ کتھ چھکھ وَسواس ہیوان۔ سینا پتی چھ آرام کران۔

ژٔندر۔ نہ یہ چھے ژھاے۔ اَتی زیٹھان۔ اَتی ژھو کان۔

بھوٗپت۔ ژٕ چھکھ بُلُو کھوژان۔ یوٗدوے کانٛہہ ہیہ بہٕ وِہِتھ تس ہتھ پان۔

ژٔندر۔ کیا زِ۔ ژٔے چھے نازُو ٹوٹھ۔ ژٔے کری نہٕ ژھاے کینہہ۔

بھوٗپت۔ وۄلہٕ ساٹھہٕ وُچھ کم ژھایہ گژھ چھ۔

بھوٗپت وۄتھان ننگہٕ تلوار ہیتھ تہٕ پھیران

اوہ یود - پتہٕ پیان واپس۔

بھوٗپت۔ وُچھہ کُنہٕ چھُنہٕ کینٛہہ۔

ژٲندر۔ اوہ۔ مےٚ چھُہ ژٕلی باسان۔ مگر گجندہ سِنٛزِ چکہٕ چھِکھ نا بوزان۔ اَمِس

چھُنہٕ سیٚزِ رہ پتان نیران۔

بھوٗپت۔ یُتھہٕ بدٕ مستہٕ وَنیٖتہٕ۔ یوٚدوے اَمِس کینٛہہ سُپد رازِس وانٛہ

دوہ کھ۔ یہ چھُہ تَس ژٕدھٕ ہوٚس۔ موہ لُل ہوٚس۔

ژٲندر۔ آ۔ یہ چھُہ موہ لُل ہوٚس۔ بٲجے یِم مٔوٗدی اَتھٕ اَسو کنین بھُسوٗرِ میتھ۔

یہ چھُہ دوہ ژٕ پٔتِتھٕم موہ لُل جانور۔ بیٚیہ چھِہ کَرٕ ژٕ تام ٹھٔٹھ۔

بھوٗپت۔ دوہ لہٕ بہٕ دِمے ژٕنےٚ کلس موہ ہُٹھ۔ ژٕ ژٕراد ہیاپہٕ کھوہٕ ہنٛز

نیٖنٛدرِ۔ ہہہ ہنتھ کُن۔ آ۔ پہتھ کُنہ۔

ژٲندر بھوٗپتنہٕ کھوہٕ ہنٛز کلہٕ ژٕراوان۔

ژٲندر۔ اوہ۔

دَرٕ دِہان بیٚیہ کھرہ کھ ہیوان۔ ژٲندر ہکہ

دوہ ژٕان۔

ژٲندر۔ وُچھہ ژٕھاسے - آپہٕ برٕژو نٛہہ کُن۔

بھوٗپت۔ کانٛہہ ژٕھاسے چھُنہٕ۔ کرٕ نیٖنٛدر کُن۔ ژٕنے چھے کھورِس دَگ۔

اَمی کنٛہ چھُکھ نہٕ قرار۔

ژٔندرٕ۔ اوہ۔ مےٚ چھَنہٕ کھوٚرَن دٕگ۔ سوٚہ چھےٚ مےٚ مُشتھے گٲمٕژ۔
اُتھہ۔

بھوٗپت۔ ژٕ کرٕ نیٚندٕرِ کُن تھٔنے چھیٚہ قرار۔

ژٔندرٕ۔ مےٚ چھےٚ ریدِس منٛز بے قرٲری۔ مےٚ کَتہٕ پیہِ نیٚندٕرٕ۔

بھوٗپت۔ دوٚلہ تھاو اَچھ دٕتھکھ تہٕ ژاو بےٚ تہٕ شُنگ۔

ژٔندرٕ۔ آ۔ تی۔ کرٕ۔ اوف۔

بیٚیہٕ بھوٗپتس کُن ڈٲکھ ژھاوان۔ وٕردِہمان
پَننہٕ شونگَن پیٚنچھہ پیٚمٕژ زَنتہٕ مُشارگٕھان۔
تس چھےٚ اکھ سوٚہ ندرمال بوٗد۔ ہیٚیرٕ بوٚنہٕ پلنٛگ
ژٕ ملبوٗس بٔتھس سیٚتھ بٔتھ پیٚتھ ڈٔز ناوان۔
وٕردِہمان بیہان تہٕ بوٗد۔ منٛجرِ کا چھس ترٛونہہ
گٔژھ۔

وٕردِہمان۔ کُس ہو ژٕ کوٚس چھکھہ۔ ہو مٔیانٕ منٛجرِ کا۔ نہٕ ژٕ چھکھنہٕ سوٚہ
سوٚ چھہٕ سوٚہ ندرمال۔ جوان۔ مَس مَلہٕ ہش۔

منٛجرِ کا۔ سٲمی۔ بہٕ۔ بہٕ چھیس سوٚے۔ سٔمیَن بوٗد راوٕمژ۔ مےٚ گٔیہ
جوٲنی تہٕ ہیٚ پیٚتھ ترٲوی ترٲوی ضایہٕ۔ وُچھتو یم اَکھ۔ کاژاہ
زیٚچھ گیٚہٕ چھےٚ ہمَن گٲمٕژ۔ ہموے اَکھو آوے مےٚ تہٕ ہہ

زِنتہٕ ژانٛگہِ۔ مےٚ کا ژھوٗ تہٕنٛد آسے۔ بہٕ ژھس سوے منٛجرِ کا
تُہنٛدِس گرٕ پنٛس پرٛاران۔

وٗردِہان۔ اوہ۔ پیرٕ تبدیلی۔ ژٕ ژھکھ پیرٕ بدلیمژ۔

منٛجر کا۔ توٗہے وُچھو پانس کُن۔ اوہ یہ کیاہ؟ توٗہہ کیاہ ژھوٕ کھوور
بُتھو لبہٕ۔

وٗردِہان بُتھس اَتھہٕ ڈالان۔

اُکیاہ۔ یہٕ کیٛتھہٕ آکھ؟

وٗردِہان۔ یہٕ ژھہٕ میانِس یوٗدٕن ہشرٕن کامیاٗبی ہُنٛد آکھ۔

منٛجر کا۔ اوٚہو۔ توٗہہ ژھنا ژھنا یوٗدٕ ترٛشنا کمٕ گژھان۔ توٗہہ ژھنا
گرٕ پیوان یاد۔ شرٛی باژ پیوان یاد۔

وٗردِہان۔ اڈہ سٕےٚ کوٗرٕ یہ زانٛہہ ترٕ ویرٛاد۔ مےٚ کوٗرٕ یہ زانٛہہ ترٕ ویرٛادن
دہہ شوٗرے گژھان روٗزِتہ ہی۔ ژنٛدرٕ گژھان

ہکہ نیٛنٛدرٕ زِنتہ بیدار۔

ژنٛدرٕ۔ جوٗپت! یہ کیاہ۔ آکاشہٕ آیا ٹیلی وُچھان۔ اوہ۔ اوہ۔
جوٗپت۔ ژنٛدرا۔ ژٕ آکھ نیٛنٛدرٕ منٛز وُتھہٕ۔ وُچھ زٕ نٕے جےٚ کھوٗس
پیٹھ کھوور۔ آوٕے کٕڈِتھ ووٗتھ۔

ژنٛدرٕ۔ مگر وُچھ وٕنی کیٛن چھےٚ زٕ ژھایہ۔ شاید چانٛی تہٕ میانٛی۔

بھوپت ۔ تم کتہ ژھایہ ۔ بۄ تے یِیتی چھس ۔ ژٕ ئے چھُے بۄزم ۔ کرٕ نیٚنٛدرٕ
کُن ۔

ژٕنٛدرٕ ۔ نیٚنٛدرٕ ۔ آ ۔ تی کرٕو ۔ کرٕ ژٕ تہٕ نیٚنٛدرٕ ۔ یور کُس پیہ ۔

بھوپت تہٕ ژٕنٛدرٕ دوشوٕے تراوان ٹلہ
بون کُن ۔

وٕرد ہمان ژٕنتہٕ ہوشہ یوان ۔

وٕرد ہمان ۔ مےٚ کوٗر پنٕن پان راز ، شنٛد ہوس باکل اَنہٕ موکلہٕ ۔ تُنٛدرکہ
بعد زینہٕ موکلہٕ تہٕ نوٚم دیشہٕ تہٕ دشایہ وچھنہٕ موکلہٕ اَرپن ۔

منیجر کا ۔ مگر یہ کام واتٕہ ناوٕنہٕ اَتھ ۔ تعہ پیہ ہیچ ناوٕنہٕ کامیابی ؟

وٕرد ہمان ۔ کیاہ وَنےٚ ! اَسہ آیہ یتھ دوہ لابُس لایہٕ ۔ اَسہ چھ اَکھ سینا
چھوکھ ہیتھ آو لیسنس آہتہٕ ہیند ۔

منیجر کا ۔ یہ کُس دوہ لابہٕ ، یہ کُس آولُن ؟

وٕرد ہمان ۔ یہ چھُ شہ آولُن یتھ منٛز میشن کرمہ لون رازٕ سِنٛزٕ سوٚچ
ناوِ نٔم ژٕ ٹھتھ ہینہٕ چھُ آسُت ۔ یہ چھُ یلیمہ شینہٕ شُنو یا کُن
شہ دوہ لابہٕ یتھ اَسہ جُھتہ کرٕنہٕ چھ آہتو ۔

منیجر کا ۔ تہٕ ہیو کیاہ ژٕ آدہ یور ۔ پوٚت پھیرٕنہٕ ہیو ۔

وٕرد ہمان ۔ رازٕ سِنٛد ہوٚس کتہٕ ہیوت وٕنہٕ پوٚت ۔

منجر کا۔ تۆہۍ کَرٕ ییوِ گَرٕ واپس؟

وَردِہمان۔ ییٚلہٕ دانہٕ پُشند ہوٚس اَند بوٚڈھ لَیہ۔

منجر کا۔ کَرٕ لَیہ اَند بوٚڈھ؟

وَردِہمان۔ ییٚلہٕ یِتھ پرٕتھوی دانٕ اَند لَیہ گَیہ۔

منجر کا۔ اوہو۔ زند، زُو، کوتا پٕزانٕ منوش؟ کاژاہ گَیہٕ وانس۔ کاژا

چھینے باقی؟

وَردِہمان۔ اَسی چھِ تِتھ شایہ یِیتہٕ شِپنُن پرٕتھ طرفہٕ چھُہ وۄلمُت ناو۔

ییٚلہٕ پرٕژ کھیڑٕ ہری بیٚیہ اَسہ وَتہ لَبو۔ پٕنٕج چُن وُچھان اَدٕ

برونٕہہ پکو یا یِتھ گژھو۔

منجر کا۔ بَہ روزٕ پٕزاران۔ پٕزاران۔

دوٕ شوب ژٕ ہراوان تہٕ بیٚیہٕ اَتھن منز

اَتھہٕ ژراوان۔ وَردِہمان وارٕ وارٕ واپس

شونکان۔

منجر کا۔ پرٕتھ سایُم کالُس دارٕ بَرُن پیچھ ڈیہالا زالان۔ دوٕ

لاگان۔ چانے وَتہٕ گاران۔ پٕزاران تۆتام یۆتام شاہ چھُم

پٕزاران۔ پٕزاران۔

منجر کا یہ وُنِتھ پوٚت پوٚت پکان تہٕ بیٚیہٕ

اَنہٕ گٹس سیتۍ میلتھ گژھان۔

وردہمان زٕنتہٕ مژہ نیٚندرِ بیدار گژھان۔

وٚردہمان۔ منجری ــــ کا ــــ اوف!!!

بھوٗپت۔ (یکدم ھوٗد گژھان وُٕتھتھ) ماہراکُس چھہٕ؟

بھوٗپتنِس بُکہ پٮ۪ٹھ کرٕنکھ بوٗزِتھ زٕنتہٕ ژٕندرہٕ

مژہ نیٚندرِ بیدار گژھان۔ کھوٗژمُت ہیوٗ۔

ژٕندرہٕ۔ بھوٗپت! یاگرہٕ ژھنُو آیہ زٕ نچہ پکھ وُٕہرِتھ۔ اَسہ نالہٕ مُتہٕ

رٹنہٕ!!

بھوٗپت۔ ژٕندرا! تُلا ژھعو پٮ۪ٹھ کرا!

وٚردہمان۔ منجرکا! اوہ بھوٗپت!! مےٚ وُچھ سوٗپن۔ کرٕوٗٹھ سوٗپن۔

نٕہ۔ نٕہ۔ موٗدُر سوٗپن!

بھوٗپت وردہمانس نکہٕ گژھان۔

ژٕندرہٕ۔ مےٚ وُچھ سوٗپن۔ آکاشہ آیہ ناگہانی یاگرہٕ ژھنو زٕ نچہ پکھ

وُٕہرِتھ اَسہ سارِنے نالہٕ مُتہٕ رٹنہٕ۔

بھوٗپت۔ پرٕزی پاٹھو وُچھیہ تمہ ہیہ موٗدُر سوٗپن۔ اَتھ نیرِ جنوٗرور رُت

پھل۔

ژٕندرہٕ۔ ہُنھہ! رُت پھل!

ورِدِہمان۔ بھوٗپت ! مےٚ وُچھ پہنز آشینو۔ منجر کا۔ سو چھےٚ وۄنہِ مےٚ
پژاران !

ژٕنٛدر۔ پژاران !

بھوٗپت۔ ماہرا یِہ سوٗپُن دِیہ رُت پھل۔ پگاہ پژو کھٕٹہِ سری !

ژٕنٛدر۔ پژو کھٕٹہِ ! یاگرہ تچھنہِ ہٕنٛدہِ پھیرِ ٹلہ !

ورِدِہمان۔ مےٚ ووٚن تس تی۔ زو کھسہِ اُسو لبو وُھتو تہِ نیرو ییتہ۔

پوٚت منظرس منز ہُسو سینز چکہ دمہ تلان۔
ژٕنٛدر ھتوٚد ہیوان دمہ تھٕن۔

ورِدِہمان۔ بھوٗپت ! یہِ کٔرِتھ کرِزہ کیہ ؟

ژٕنٛدر۔ گجنٛدر ہُسو تس شاہ ژھوکان ! شہ چھُ نژان ہاران۔

یہ وَنان وَنان ژٕنٛدہِ بھوٗپتس نکھہ یِوان۔

بھوٗپت۔ یِم چاگٕنی کرو وُشن چھ چاگٕنی کمزوری پژو کھٹاوان۔

ژٕنٛدر۔ اٰہ ہ پچھس کمو۔ مےٚ چھُ اُدِیُل دِل۔ میانٛی بٔڑ موج آبہِ
ویشنہِ بھوٗنس گاٚمژ۔ تمہ آبہِ مےٚ شاپہ دِیتمُت یتہ شینہِ
شُنہ یاہس منز کھیٚیہ میانٛی مازلیش لیش تانی یاگرتچھنہ۔

ورِدِہمان۔ یاگرتچھنہ ! ژٕ کیاہ وَنان ؟

ژٕنٛدر۔ ہیٚنتہِ وُچھ سوٗپُن ! اُکھ ناگہانی یاگرتچھنہ آیہ نچھ یکہ کرِتھ

وچھان۔ تمہٕ ژٕ اُسو ساری پنٕنہ کنڈیو دار تکھن منز بیٹھ کٔنز نین بڑٕ کھتہٕ۔ ہوٚل ہوکران نین آکاشس کھاہٕتھ۔ پکچھ مُرتٕ رِن تہٕ اُسو پیپے اکہ اکہ اُڈرچہ کرنٕز ہی وُسو وُسو۔

وردِہمان۔ اوہ ! کوتا کرٕ ولٹھ سوٚپن !! چونے سوٚپن ما پرٕو کھیٹہٕ ! اُسہ ما آسن سارٕنی بیتی پڑان تراوِتی نوٚجس میرو یِس پرادان پرادان

بھوپت۔ ماہراکیاہ چھیوٕ وَنان ؟ دِسے ناو سوورہٕ بدٕل چھیوٕ توٚہی دوہ شوے بُ کہ نچھان۔

وردِہمان۔ کُنس اُسہ خبرٕ زِ تہٕ وقتہ چھیے دُشوار۔ راژن ما بوٚز کاٗنبہ ہُنْد۔ یتھہ دپنس تہٕ آدم ذاتچے آسہ تتھہ دپنس وارتھہ کیاہ پرٕوہ اُسہ ؟

ژندرٕ۔ بیتہ کنٕ کھیتن چھین بکُس آرام ؟ لعچکہ جوانی منزے پڑٕوٗم بجرٕ جرف شُشترٕ تہٕ کُنی تھاسے۔ یُہہ راژن بیہ۔

بھوپت۔ (زِ بھٹو پاٹھی) ژندرا ! یوٚدوے مرنے آسہ کانہہ پرٕز واسنا تہٕ رژ اتش ہیتھ گژھ مرُن۔

ژندرٕ۔ کاش ! یتہٕ آسہا لُٹاین منز مودمت۔ کاُتیاہ وچھم یمن اُچھن تل مران۔ مگر پانٕ کتھہ گژھس پرادان۔ چھُم نہٕ خبر ؟ کینہہ نہٕ خبر ؟

بھوٗپت۔ اَز تام پؠو گوٚو تہٕ گوٚو۔ مگر میون مَن چھُ وَنان زِ رانہٕ ہِشِر ئے وی
شکتی ہاو اَسہِ کانٛہہ شوٗر مایا۔ پَگاہ نیہٕ رٕ نوٚن۔ ژٕلنچ کرن وُڈوٚ۔

ژٕنڈر۔ (ژٕکھ سان) ژٕئے چھے زٕ پُوٚر پیٹھ پؠو کُنی کہتہٕ۔ بہٕ تھوٚوکُس
پوٗزی ہِنزی مگر ژٕ تھوٚو ںگھ نہٕ وٕنی وٕنی۔

وَرِدِہمان چھُ وننی سیٹھا گُدا اَسہِ تہٕ سنجید
تَس چھُ مہہ کُنس پیپیٹھ خوف تہٕ اُچھن
مَنٛز خُمار۔

وَرِدِہمان۔ بھوٗپت! کَمہٕ کہتہٕ چھکھ پریشہ کرتھ۔ یہٕ گژہٕ مرگہٕ ژٕ ششنا۔
تم کُتہٕ پن پنچ وُچھان۔ سہہ کہٕ ژٕلہ اوٗبرِ گژھا۔ او۔ اکیتو شینہٕ
بال تُرِ ژِھ داؤ اُسی یِوٗر۔ یور وأتی تھِے آوٗ شینہٕ طوفان۔ تہٕ
تھوٚوُن پتہٕ گژھتس وار نہٕ بردوٗنھہ پکہٕ نس۔ یم شینہٕ اَمبار
گژِ تِم بستہٕ لگیمتہٕ۔ یم کرٕ وِگلن؟ بالہٕ دامنَن تام چھُ اوٗبر
تہٕ اَسی کُتیتھ چھہ تہٕ چھنہٕ خبر کُس چھُ یَتہٕ وَتہٕ واقف؟
کُس چھُ اَسہِ وَتہٕ ہاوُکھ؟ یُس کانٛہہ کُنہٕ دِشہٕ کُنہٕ وَتہٕ لبہٕ
سونیو سہ آدشینہٕ ماہن سیتو وُسیتھ۔ یُس کانٛہہ زِندٕ چھُ تَس
چھُ مرنکٕ بے۔ اُڈٕین چھُ کھوٚن شوٚدٕ۔ اُڈی گژِ موزوٗر تہٕ
اُڈی گژِ وَٹیو۔ بھوٗپت! کھین چھُ سوران۔ زالَن کیتھ

رٕوُد یٕ کینژہ ۔ پٲشو موٗدی ۔ ییٚتھ پٲم رٕوُدی تٔم تہٕ گٔلن از پگاہ ۔ پٲم
کینژہہ پلوٗ دلوٗ تہٕ جانوٗر مُسلہٕ تہٕ گٔلن تہٕ پیٚتہٕ کیاہ چھُ اُسُن ؟ معودم
مانز چھِ کھیوان ۔ معودہٕ پلوٗ چھ لاگان ۔ اوہ ! وٗنی ہیٚے تہٕ وٗنی گیا ؟
وٗنی کٔس ہ رازٕس سہ ؟ قسٕنٛد چھے گٔنے واکھ تہٕ وٗژن ۔ ہُنٛہہ !
" یُتھے رٕنٛجِ پن وُڈو کران زانٕن گژھ ہری نیر نوٗن ۔ شاہ
پھیرٕ سٲپدٕ " اوہ ! پیتہٕ گٔمہ کانٛہہ زنٛدہ روزُن ۔ بھوٗپت ! اُسی
اُز رازٕن پرٕمرٲوِ بحث ۔ اُسہٕ کرٕ تمٕو سنٛزٕ دِسے وِہی شکتی پیٛٹھ
پرٛٹھ ۔ پیتہٕ کوہ سہ دِسے وِی شکتی گیہ یوہ سہ تہٕ وُنی کین پرٛوکھہٕ ؟
یوہ سہ تہٕ اُسہ بچاو ؟؟

ژُنٛدرٕ ۔ ماہرا اُز کونہٕ رازٕ سٕنٛد نیرٕ آکاشٕس لٔگِتھ اوٚبرٕ زٲنٛدٕ کرانٛ داران
دوٚرٕ ۔ اُز کونہٕ تمٕ سٕنٛدر پادٕ بٔڈن شیینہٕ مانٛین وہ جگٕبھہ نوان ؟
اُز کونہٕ سہٕ کانٛہہ پرٛوٗ کُھٹ اوتار داران ؟

بھوٗپت لوٗب کٔرِ گژھان ۔

بھوٗپت ۔ سوٗرے پیچھ گٔے آدین ۔ اُسہٕ ہیٚرٕن پٔرِ کرِتھ بٔدلیو ۔ مٔن بدلیو ۔
پرٛٹھ تہٕ پرٛٹھ چھٹیو ۔ اُسی کتہٕ بچو ؟

وٕردِہمان ۔ بوٗزو ! یوٗدوے پگاہ پرٛاتا کالٕس تانٛی اُسی ؤتھ لبٔو نہٕ ـــ
اُسہٕ آسہ سارِنے مرُن ۔

بھوٗپت۔ سارِ نِے؟

ہٕشی سِنٛز چکہٕ وۄتلان بٲلِیہٕ۔

وردٕہمان۔ آ۔ سارِ نِے۔

ژٔنٛدر۔ تِمہٕ بۄڈ نٮ۪ٹھے مَر گژھنہٕ ہوٗس۔ زِپٲرِس چھٕنہٕ شاہ تہٕ ژھوکان
کٮ۪تھ عذابس چھہٕ لوٗگمُت؟

وردٕہمان۔ یِتھ خالُژ واتنس چھہٕ اَسہِ پانہٕ ذِمہٕ وار۔ اَسہِ کوٗر بِنہٕ کرٕمہٕ
لوٗت راژس اَپٕن۔ تیٚنٛدِس ہوٗسس اَپٕن۔

بھوٗپت۔ کٮ۪تہٕ بوٗز وَسے اَسہِ وی تار؟

وردٕہمان۔ وَسے کیٛتہٕ بوز؟ اَسہِ ویژ وَسے سِنٛز پدی راژس یُس پتھ
پٕھن ژوٗ چھہٕ دِوان؟ یُس تٕنٛد حکمُ وَسے تُنٛد حکمُ چھہٕ مانان۔ پتھ
کیٛشہٕ قوربان کرٕتھ چھُن سُہ پنُنٕنٛد دھرم گژھ پتھ داوِ دِگہٕ
رٕنش ژھٕچھتھ تھوان۔

بھوٗپت۔ ماہرا! اَسہِ بوٗز ازٕ تام بوٗت لول راژس۔ اَسہِ موٗن سُہ اوتار
اَسہِ کرٕ تِمہٕ سِنٛز پتھ کِنہٕ شکتی پیٛچھ پرٕتھ۔ اَسہِ تراوی بٕنٛد
باٛنٛدو تہٕ کوٗر بِنہٕ ژوٗ تام تَسٕ پیش کَش۔ وۄنہٕ کیاہ گژھہٕ
اَسہِ پٔرکرِتھ بدلیتھ؟ بود ڈٲلیتھ؟ وِچار بدلیتھ؟

ژٔنٛدر۔ گژھتھ نا؟ بیٚیلہٕ یِمہٕ راز آسہِ برٕنس پیٛچھ تیٚلہٕ کٮ۪تھ کرٕ منوش

پُڈھ ؟ زِنٛدٕ روزِ نُس کِنہٕ تَس پٔران حوالہٕ کَرنُس؟

وردِہمان۔ (وارٕ وارٕ) پٔنٛچو پٔران تَس حوالہٕ کَرنُس۔

بھوٗپت۔ اَسہِ مَرو نہٕ! ہرگز نہٕ! ضروٗر لیو اَسہِ وُنہِ! ضروٗر گژھو

اَسہِ پننِ دیش واپس۔ ماجہِ کشیر واپس۔

وردِہمان۔ بھوٗپت! گژھ اُنہٕ پیٚٹھ ہُنز وُچھ بُتھ پنُن۔ یمن دون

اَچھن چھےٚ موتنہٕ لرزٕ سیٚتھ کونہٕ رنٛگ گومُت۔ زِندٕ روزِتھ

تِلہٕ نیلہٕ کھین چین اَسی پیٚیہِ کیاہ چھےٚ کھیون رِٹِت ؟ دِن؟

ژھعو پیٚو کیاہ زِ کَرُنُے ؟

پس منظرس منز ہشو سینٛز چکہٕ تیٖزان۔

رکھپال اَنٛدرٕ اژان۔ اَتھس منز دٔزِو نہٕ

مشعل ہیتھ۔

ژٕنٛدرٕ۔ کُستام آو!

وردِہمان۔ کُس چھو؟ آو! رکھپال!! ژٕ رُکھتہٕ کیٛنز آکھ وُنی کین؟

رکھپال۔ مہرا! گجنٛد رہوس چھُ بے قابوٗ سپدان۔ تمہِ چھےٚ سار بیٛیہ

رٕنہٕ ژٕچ مَرٕ تہٕ دوہ نی چھُ پننُے پان منہان۔

وردِہمان۔ تَس کتہٕ آسہِ یُڈ برابر دوہ نی کھین۔ تیٖر سیٚتھ آسہِ شٹھان؟

رکھپال۔ مہرا! پتہٕ شیٚتھچھو گژھ رازس یمہِ وَنہٕ!

وردیہان۔ تس چھنا نتہ خبر۔ تس چھنے پتہ خبر ز کھین خورد نی ہند
جھنڈار سور پو سورُے۔

رکھپال۔ ماہرا! ہشو سپنز حالتھ وُچھتھ چھُ پزتھ کانٛہہ سپاہ
ہُنار بڑ ژو اچھو اکھ اکس زنتہ ژاگہ ہیتھ۔

وردیہان۔ کنتھ چھ ژاگہ ہیتھ؟

رکھپال۔ ماہرا! یوٗدوے ہشو تس کینٛہہ گوٚو۔ تم مارن پانہٕ واٚنۍ اکھا اکس۔

بھوپت۔ اوہ! یہ گیہ بغاوت؟ اسہ چھا پانہٕ وونۍ پنٛن پان ختم کرُن؟

وردیہان۔ بھوپت! ژٕ مے پیۍ نہٕ کانٛہہ مارنہٕ۔ مگر یاد تھاو یوٗدوے
یگاہ سپاہن یُنڈ برابر کھین پیچھنہٕ تم مارن اکھ اکس تہٕ
کھین منوش ماز۔ کُس اکھ بیترِ مرُن بو چھ بو چھ کران؟
تیر سپتو یُس ہوٚد شہ ہوٚد۔ اڈٕر تہٕ ٹوٚر مارِ بو چھ سپتو باشہ
مارِ بیٛیس کمزوری چاہے بوے باندو کونہٕ آسیس۔

ژٕندر۔ اوہ! مے مارن تم گوڈ نیتھے! بٕہ مارسکہٕ اکی پدیکتھ۔ ودٕر
ژٕ لبتھ۔ ژوٚر روزٕ نتھ۔ یا مقابلہ کرتھ؟ اوہ مے مارن تم
گوڈنی! ہیاتنۍ مازلش رش کھین تم تہٕ اُڈرچ ———
شاید ——— یا گرپ چھنو؟

بھوپت۔ اوہ! بٕہ ذرہ نہٕ پہ؟ ماہرا! توٚہۍ وُنو راذن شہ کرٕ کانٛہہ دعوا پاسے؟

تس کُن وُچھتے گژھن سارٕی سپاہ قوبو۔ تم ژرٲون تلوارٕ پتھر تَم گژھندا تہٕ چھُ پۅد کھُٹ۔

ژنٛدر۔ تہٕ کھین کیٛاہ؟ چیٚن کیٛاہ؟ تٔپِن کیٛاہ؟ وُلُن کیٛاہ؟ پتہٕ تھیٚل شیٚنہٕ شٹھ یا ہٕس شرزا ہٕبر وُٹھہٕ آسہ لوٗگمُت ٹھہرا۔ گٕنڈٕ زُول آسہ ناِل وُہلِتھ۔ راژہٕ سیٚتھٕ شکتی آسہ لوٗگمُت ٹھہرا۔ ویٚرٲنن تہٕ عقلہٕ آسہ لاگمُت ٹھہرا۔ بھوٗپت! تسیٚند کیہٕ پۅد کھیٚتہٕ راژہٕ سُنٛد اَژر؟

وردِہمان۔ کوٚت کال پٔٹھہٕ اُسی راژہٕ بیٚدِس ہوٗشس لٲر گژھتھ کوٚت کال؟

بھوٗپت۔ یوٚت کال تیوٗت کال اُسہ چھُ پٔہرٲن۔ گُہرِ تھے کیٛاہ ہیٚکوٚ؟ مٔیاُنی مرکھہ بود چھیٚنے وُنان زِ اَسہ پیٚہٕ راژُن پیٚٹھ پٔرٛدہ تھاوُنی۔ پوٚرٕ پٔرٛدہ؟

وُردِہمان۔ یہ ہیٚ مُشراوِ زِ راژُن گَیہٕ سارٕے وٲتُس ہری سیٚنٛز پوٗزا کران۔ مگر اَزِ چھُ اَتھ حالَتہٕ دوٚہمُت زِ سری سیٚنٛز اکھ زِہ وُچھنس کوٚت کال گوو؟ ما تہٕ؟ کاش! تمۍ آسہِ سیون سوٗمُت اَزِ آسہا تہٕ اُسی دٲپہٕ حالس لگو ہیٚتہٕ۔

ژنٛدر۔ ہرا! تُہنٛد کیٛاہ موٗن تہٕ راژن؟

وردہمان۔ یُتھے گوڈ ڈنکس شینہٕ صحراوس تل واتھ ہیے۔ مےٚ وَنیوو راژس نٕہ پتہٕ پھیرُو۔ وَتہٕ ہاوکو تہٕ کریوو تروتھہ پکہٕ نس اِنکار۔ تِموٚ مُتر اوس تہٕ کانہہ اکھ یور لوٚگمُت۔ سۄ اُنس کاروانس سیتیٚ یم ہاوٕنی اُسی پکان۔ تِموٚ تہٕ ہیژ وو لوٚب۔ خبر ہے چھو۔ آدم ذات چھے اُس تہٕ لبنہٕ یوان۔ مےٚ کرے تس اوے وہنمی زِ پتہٕ گژھو۔ کھینک چھینک تہٕ ساماہٕ سیتیٚ اوس تہٕ پوشہ ہیے پوٚت گژھتھ پٔشتی بس پژاوس تام مگر تمیٚ موٗن نہٕ۔ مےٚ وَنیوو تس تہٕ تہٕ زِ سپاہ چھ خاموش۔ ٹھکٕ ہیتھ۔ وٕری بدپو پیچھ گرٕ نبر روزنہٕ پتہٕ گرٕ یژھان گژھن۔ پوٚت پھیرن۔ مگر تمیٚ موٗن نہٕ نہٕ تموٚ نہٕ تمیٚ سِندی پتہٕ گٔژھ راج گوڈن۔

ژُنڈر۔ تِم کیا زٕ اُسی تہٕ مانان۔ تِم کیاہ اُسی یژھان۔

وردہمان۔ زٕ ن نہٕ خبر چھے۔ بییہ شینہٕ صحراو، اپور یٔلھوی ہُنٛد اندلبن۔

ژُنڈر۔ کاش، تِموٚ آسہے ہُنٛد مونمت۔ اَز آسہاو نہٕ یتھ کلپا نتس ننگٕ ہیتھ۔

رٔچھپال۔ ماہرا! مےٚ کیاہ حُکُم چھُ؟

وردہمان۔ کُس حُکُم؟ ہُسی تس آسہ مرون۔ ژٕ کیا کرٕ ہس؟

رکھپال۔ ماہرا ! اسپاہن چھُہ اندیشہ زِ یُدوے ہوُس یلہِ گوٚسہ

ما کرِ بتھنڈِین شپینہ گوہچھن تہٕ خندقن لیتہ موٗنڈ۔ لہذا چھ

تِم سارِی بیدار۔

وردہمان۔ یہ گیہِ سنکٹچ پتِم گرٕ۔

رکھپال۔ ماہرا! یہ خبر تہٕ چھےٚ بجائی لیپڑ زِ کھین خوردنی ہند

بھنڈار چھُہ سورُ ٹوٗمت۔

بھوٗپت۔ اوہ ! ووہ نی پیٹہِ کینہہ کرُن۔ ماہرا توٚہی گژھو رازس نش

تہٕ وُنیوٗس سورُے حال۔

اکھ سپاہ مشکل ہیمتھ اژان۔

وردہمان۔ ٹھہر۔ وُچھ۔ کُتام چھُہ بیاکھ یزشیچھ ہیمتھ یوان۔

سپاہ۔ سیناپتی ! راج گرُو چھُہ توہہ نش یوان۔

راج گرُو ہیکہ اژان اندر۔

وردہمان۔ ہو ! راج گرُو ! مےٚ نش ؟ یتھہ سمیس ؟

راج گرُو۔ وردہمان ! مہاراجن ژھنو سِری بھگوانیو سوہ پشر موٗرتی

نیرِ سِیتھو پاش کرِتھ !

موتِہیو یِہ ش ژھوہ یہ !

تمی ہیتو سارِی درہیہ پوہستک ورقہ ورقہ اُگنس منز زالیو !

ژھمہ پہ۔ پتہٕ وَنان راج گرٛو وارٕ وارٕ
وَدِوِنۍ ہیٚتہِ۔
وَردِہمان ! رازٕ چھُ وُنی کیٚن موٗلُک لال رٔچھنی کانت چھٔٹراونچ
کوٗشِش کران !!
وَردِہمان۔ تھٕمیٚک کارٕن ؟
راج گرٛو۔ کارٕن چھُ۔ کارٕن چھُ پرٛوکھُٹ۔ یتھ واٹاکہ شاہہ واٹھتھ
کٔس وۄہ پاسے کرٕ بہٕ ییٚتھ زَن سری نیر نژان۔ اڈٕ بر زانٛڈ ڈٕلہٕ۔
شٕیٚپنہٕ بارانہٕ گژھن بنٛد۔
وَردِہمان۔ چانہٕ کٔمہ وۄہ پاپہٕ سپدِ ہتہٕ ؟ رازٕ ہستہٕ دَسے وی شکتی کرٕ پرٛوکھٕ ؟
راج گرٛو۔ ماہرا ! کتھ چھوٕ ہزل کران ؟ رازٕ مُن کوٚسہ دَسے وی شکتی
چھنے یوٚسہ پرٛوکھٹہٕ۔
وَردِہمان۔ کیازِ۔ ژٕ ہے رازٕ ہستہٕ زٕ شکتیٚن ہُنٛد پرستار چھُکھ ؟
راج گرٛو۔ سیناپتی ! کیاہ وَنٔے ؟ پنٕز موہ کلاوِ دَسے۔ تِمن شکتیٚن ہُنٛد
پرچار چھُ میٚنے کوٗرمت۔ بہٕ چھُس سہ ییٚمہ رازٕ شنٛد ہوٚس
پوٗرٕ کرنہٕ موہ کھٕیہٕ کیٚتھ گرٕ۔ میٚنے وۄہ تلاوِ یمہ کیٚتھ زِ رازٕ
چھُ دَسے وی شکتیٚن ہُنٛد آگر۔
وَردِہمانٕ۔ کیاہ ـــــ ؟
زِنٛدٕ

ژُندرٕ۔ ژٕ اوسکھ دٕرمہٕ گور۔ ژٕ تٕمے پٔنٕزٕ ہی پی کرُن ؟

بھوٗپت۔ وَن ؟ بیٚیلہٕ سیٚیکہٕ صَحرا اوٚس تمٕ راژن نیٚبرٕ لاٚیِتھ پاٚن جوٗہ

نموٗدار کٕرِ سعہ اُمس ناتٕھشٕرٕ وَسے وِی شکتی ؟

راج گرُو۔ (زیوٚٹھ ووش ترٛاوِتھ) ہُ !! پٔنٕز مٕہ کلاوِ دٕسے ! تتھ تِتھ

اوس قہودر بی اکھ جماگراد۔ یوٚ تتھ راژٕ تہٕ بٕڈسارٕنی بٕرونٛٹھ

واٚتی۔ سارٕنی جوانَن ہُنٛد حوصلہٕ بلند تھوٚوُن مو کھ ووٚن سٕے

راژس زِ سہ لاٚپن پٕنٕن نیٚبرٕ ناگس اندر تہٕ کٔنتھ پھاٚلاوٕ سٕے زِ راژٕ

ستٕھ نیٚبرٕ لگیِتھ گیہٕ سیٚیکہٕ منٛز پاٚن جوٗہ نموٗدار۔

ژُندرٕ راج گرُو ہس کھٔلِس پیان۔

ژُندرٕ۔ اوہ۔ راج گرُو! پتھٕ تھ دٕرمہٕ گورُو !!

بھوٗپت ژُندرس زٕ کھاوان۔

بھوٗپت۔ ژُندرا! خبردار۔ پتھٕ رٔژتہٕ؟ ـــــــ راج گرُو! ڈٕنہٕ کلنک

ویٚشَس منٛز کُس آیوو راژس ژوٗنٹھ بیٚیتھ؟

راج گرُو۔ ژوٗنٹھ اوس مٕسے پانس نِش رٔچھِ کٔرتہٕ تھوٚوُمت۔ مُہا نیوو

تمٕ بٕڈان یِس شوٗ تہٕ پکھیک اکھ چھوکہٕ لدٕ سپاہ اوس۔ بیٚیمہ

سٕندر چھوکہ مٕسے پٕنہٕ نِس خیمس منٛز بٕتلہ راوے۔

ژُندرٕ۔ تہٕ گٕجند رہوس بیٚیلہٕ ساٚنہٕ نیرتہٕ کالہٕ ہتے یوو سہ سپرٕزیو نا

رانہٕ سِنٛدِ اَکہِ نظرِ سیٖتۍ قوبوٗ؟

ؤردِہمان۔ توٚہۍ کوٚنہٕ پٔرٛتھ کٔران؟ سُہ کرِ نٕو ؤ مےٚ قوبوٗ۔ ییٚلہِ ژٕہ پانہٕ ؤتہ

کرِہِس بشد۔ پٔژھ طرفہٕ تھوٚوٕس ناہ وَنہٕ وُن۔

ژندرِ بھوٗپتس کُن وُچھان تہٕ وَنان۔

ژنٛدرِ۔ تہٕ رانہٕ دٔراو نا مندوَرِ ہمیٚشہ دارِ کینٛہہ گژھنٛدٕس وُچھنہٕ۔

ؤردِہمان۔ سُہ دٔراو تمیٚلہ ییٚلہِ ہوٚس اوس قوبوٗ گوٚمُت۔

بھوٗپت۔ تمیٚلہ سانہٕ ییٚمہِ آپت کالک ذِمہ وار چھُہ راج گرٛو۔!!!

راج گرٛو۔ آ۔ آ۔ بٔہ چھُس ذِمہ وار۔ مگر وُنہٕ کینہ گرٛو زِنٛدہٕ روزِتھ

کانٛہہ پارے۔ مےٚ چھُہ کلپا نتھ ورینٛتھ پوان۔

ؤردِہمان۔ وُنہٕ چھا کلپانتھ باقے؟ وُنہٕ کینہ ییٚلہِ نہٕ ژےٚ رانہٕ سنٛزِ نوٚ

دٕرے وی شکتی ہنٛد پرچار کرتس دادِ چھےٚ تہٕ وۄہ پارے ژھارنہٕ

آکھ مےٚ نِش؟ ییٚلہِ یتھٕ یمہ کھوٚنہٕ مشر وانناوِتھ ژےٚ تہٕ

بٔہ کُس پارے کرِ۔ وَن ۔ رانہٕ کیاہ چھُہ سوٚنہٕ سنٛزِ موٚتی

پھُٹرادان؟ وَرمہِ پلہٕ مِتیک وَنتھ وَرتہٕ ژالان؟

راج گرٛو۔ تس پھُٹ شایہ پٔرٛتھ۔ تمۍ کٔرۍ ہمرِ سری بھگوانٕنۍ پوٗزا تہٕ

پوٗژھن تہٕ پرٛوُن۔ ژانٛہہ گوٚنہٕ بشد۔ مگر وُنہٕ کینہ چھُس اَبہ

سارِنے ہنٛد مرُن ورینٛتھ پوان۔ اَوسہ کینٛہہ دِل پھُٹتھ سوٚنہٕ

مُرثَن سۄر کران ۔

ژُنڈرٕ ۔ تہٕ بٔلِچ کرِین وُدٲو کران ؟ یہ کیٛتھ کر پژو کھٹہٕ ؟

راج گرُو ۔ اڈہ ! کیٛاہ وَنہٕ ؟ پزٕ موہ کلاوِ دَے ۔ اَمِیُک ذِمہ وار تہٕ چھُس بٔے ۔ میٚے وۄن رازس زِ سُہ چھاوِ تہٕنٛد حوصلہ بُلند چھاو نہٕ موسوٚم تہٕ ہیٚہ اَتھہ شرطس پژاران ۔ اُمٕچ یَتھہ شپینہ شُنو یا ہَس مَنز کیٛتھہ آشہ پیٚیٹھ رونہٕ ہٲو آسی زِندہ !

وَردِہمان ۔ ہاٰیی ! دَرِہیہ بٔرشٹ بٔرہمن !! ژٕ سے پزٕ ہیہ اوٚن داند ینیتھ مُکہٕ نِیٚچھس وَتھہ راوِ راوہٕ نٕ ۔

ہیکہٕ تلوار کڈان تہٕ راج گرُو ہَس حلس یوان ۔

وَن ہا وَن ژٕ سِے کیٛاہ سزا گژھی آسٕن ؟

راج گرُو ۔ (کھوٗژتھ تہٕ ترٕہرتھ) ماہرا ! یہ ترٕوار تھٲوِو دۄر ۔ یوٗد دَے اَتھہ شرٕ سِپدیہٕ تہٕ ہیہ کھَسِہ وِہ بٔرہمہٕ ہتیایہٕ ہُنٛد پاپ ۔ بہٕ دِموہ شاپھ ۔

وردِہمان ۔ شاپھ ! یِیمہ کھوہ تہٕ بوٗڈ شاپھ کیٛاہ آسہ وِہ نٕ ۔ یِیلہ اُسی ساری اَنیتھ ژٕ سِے شرٕ دِہ ! ژٕ ۆ نِس دۄر ۔ آدم ذاژ نِس دۄر یَیتھ یِیمہ کھوہٕ مَنز مرنہٕ خاطرٕ ۔

راج گرُو ۔ یِدرٕ پِنچ کَس رۆزخبرٕ ۔ تٕہ پھوسی ہُنٛد اند بوٗڈ اوس رازس

لَبُن ۔ یُوٚ ہے اَرمان زِ چھِنہٕ باپتھ ڈراس ہُتہٕ تَوہی سیتھ ۔

وَردِہمان ۔ تہٕ چانٛی ساتھ ؟ نِشتر ؟ تہٕ چانہٕ برونٛہہ وانیپہ کر پڈوکھٹُن ۔ تم اُسی بَرم ! اَپُز ! ــــ اَپُز !

راج گُروٗ ۔ ماہرا ! دَے کر رُت مگر رازِس چھِنہٕ اَز ہیتھٕ نس وَنہٕ نس پیٹھ پرٛتھ ۔

وَردِہمان ۔ سہٕ پرٛتھ چھِنہٕ مێتہٕ ۔ یِمَن تہٕ نہٕ ۔ رازِس تہٕ نہٕ ۔ ژٕ چھُکھ نہٕ برہمَن ژٕ چھُکھ ہیٚتھ یور ۔ رٕٹھ ہیتھٕ ژٕ تلوار تہٕ نہٕ پینجرہ نیتھر گژھتھ نیتہٕ آسی خبر کیٛاہ ڈیشُن ۔

راج گُروٗ ۔ ماہرا ! پیٹھ گٔژھ ہہ وُچھو میٛ کُن ۔ بہٕ گژھہ رازِس نِش ۔ توٚہہ ماکرِو ہیتھٕ ژٕ ہِنٛیا ۔

راج گُروٗ ہیوان نیرُن تہٕ وَردِہمان چھُس پتے نیران ۔

وَردِہمان ۔ بہٕ تراوتھ نہٕ زندہ ! ژٕ گژھکھ ہیانہو اتھو مرُن ۔ وٕنی ۔ پیٹھ گٔژھ ۔

راج گُروٗ ۔ اوہ ــــــــ ہے ــــ ہا ــــــ

جھوٚپت ۔ اوہ ! اَنرتھ !! اَنرتھ !!!

باقی ۔ ماہرا ! یہ کیٛاہ !!

ژُنڈر۔ برہمہ ہتیاہ۔ برہمہ ہتیاہ۔ اوف!!!

بھوپت۔ یِی اوسہ یمو اَچھو وچھن —— برہمہ ہتیا ——

وَردِہمان رٕتہٕ تلوار ہیتھ اژان۔

وَردِہمان۔ آ —— تہٕ گیہٕ برہمہ ہتیا! مےٚ کھوت برہمہ ہتیاہ پہٕ ہُنٛد پاپہٕ۔ بھوپت! گژھہ ووٚنی پرٕژھہ رازَس ژٕلِتھ کرٕین وُڈاو کرٕان؟ رُوکرٕ کھسہ؟ شیٖن کرٕ وِہجلہ؟ اوٚبر گیہٕ کرٕ گژھہ آکاشہ پیٹھٕ دوٗر؟ وَتہٕ کرٕ کھُلن؟ —— تہٕ اَسہِ کیاہ دِمو سِپہِن کھیوٗن کیٚت!

بھوپت۔ بٕ ہیکہٕ نہ گژھتھ۔ بٕ چھُس پٕہ اَز تام زانہہ تہٕ رازَس نِش لوٚگمُت۔ مےٚ چھُ تمِس یرٕژھہ پرٕژھہ تہٕ لول بوٚرمُت۔ پرٕژھ سُمیہ تَس راَچھو کرٕہَس۔ بٕ کِتھہ ہیکہٕ تَس نِش لگِتھ تہٕ پرٕژھتھ!

وَردِہمان۔ تیٚلہ گژھہ وُنی کَس تہٕ وَنُس زِ تمہٕ سُنٛد راج گرو آو مارنہٕ۔ قتل کرٕنہٕ۔ تہٕ اَمہ برہمہ ہتیاہ ہُنٛد پاپ کھوت وَردِہمانس۔ پَس منظرس منز سوٚت سوٚت ووتلان ہشی

سنٛز چکہٕ۔

ڈکھپال۔ ہارا! مےٚ وَنو۔ بٕ کیاہ کرٕ؟ گجندر چھُ پان مُقان۔

وردہمان۔ گژھہ سارنے سپہٕن ؤن نہٕ راج گروٗ آو وارِنہٕ ٹیکیا نہٕ شہ اوس اَمیرزٕ یور تہٕ ژٕوٗڈ ہٕنز یور۔ تمے اوس اَسہ مژ راژٕ شنٛد دیٛش برابر آسنک ژٕرم پاُدٕ کران۔

بھوپت۔ اوہو! اَمہ سپنۍ مَا پھاُلہ اَش اَنتی تہٕ بغاوت؟

وردہمان۔ وۄنہٕ چھیہٕ تمے بغاوت دوٗر باسان؟ بغاوت گیہ پیٛلہٕ سپہٕن اَچھن منز نار آسہ۔ پتہٕ کاتھہ آسہ خشمناک اَچھو وچھان گژھہ ؤن راژٕن نہٕ پتہٕ کاتھہ سپاہ اوس کینژہہ اَرمان وابستہ کرِتھ سانہٕ یتھ ہمہ سپنۍ ڈرامت۔ مگر یتھ موتہٕ کھوتہٕ منز واتتھ کیاہ پۄوو کرِ کُس؟ اَکہ سپاہ ہیکہ واپس کشیر گژھتھ تہٕ سامین باُژن بُوزتھ نہٕ اَسی کہنہٕ حالژ واتی۔

ہمہ سپنز چکہ بٕنیہ دہ تلان۔

رکھپال! اگر ژھہ پُس یُس سپاہ ہُشیار آسہ تس تس ؤن نہٕ دوہٕ گژھہ ہنز باُچھ پانے کرِ زِ۔ گنڈٕ گوٗیلہ۔ بنٛدش موسکلے یہ۔ نرمہ گور۔ راج گرٕ سپنٛد دوہ پدیش دراپہ کھوڈٕ۔ اَمیرزٕ تہٕ تمو سپنٛد سیر ہیتا۔

رکھپال۔ ہا ہرا! مٕے چھہ زنگ شان۔ بہٕ چھس زنتہٕ بہٕ ہمتہٕ گومت۔

مےٚ چھُہ گجندرَس نِشہِ گژھنُس کھوژُن پیوان۔ داسس

سپہ ہَن چھُس کھوژان۔ زَنتہٕ گژھان تلوار تہٕ ژَن مارِتھ۔

وَردِہمان۔ (دُنَد چیپرِتھ) اَچھا؟

رَکھپال۔ بہرحال ژٕ نیر، بہٕ وَنہٕ، تِمَن ییتہِ سپدِ ییہ ترٛہہ ہتثیا۔ ترٛہہ ہتثیا۔

رَکھپال نیران۔

وَردِہمان۔ بھوپت! گژھ وَن دازَس وَردِہمانُن کِتھہٕ ترٛہہ ہتثیا۔

بھوپت۔ بہٕ ہیکہٕ نہٕ دازس بچتھ نٕنگِتھ۔ ماہرا! توٗہی گژھو پانے۔

ژٕنٛدرٕ۔ یوٗدوَے بہٕ ہیکہٕ ہا کھوٚر نہٕ دِلاسہٕ ٹھیکیاہ دِتھ۔ بہٕ گژھا

تِمس نِشہ۔ بھوپت! ژٕ چھُکھ دازس کھوژان۔ وَن یِتھ

داٚفِیسہ ییٚلہِ ژٕ سُے آرام تہٕ سوکھ گوٚژھے آسُن تہٕ گوٚژھکھ

یِتھ شیٖنہِ صحرادس منٛز تہٕ ہرِ پھِہرُن؟ ژٕ سُے گژھِہی اَتھن جاگہٕ

گژھِہو۔ دُنھَن پھرٛاٹِہ گژھِہ۔ اَنِکے زِیہ وار چھُہ دازِ گژھ

پمو کتھو سیتو ژٕ اوشکہ مےٚ دِلاسہ دِوان دٔریہ دِوان ژےٚ

کتھہٕ یاد پاوِتھ گژھ دازس نِش تہٕ وَنُس راج گرٕ تہٕ مہ کلیوٗ

تہٕ رٕو کرٕ کتھہٕ اسہ کرٕ سپدِ شاہ پھیٚرٕ؟

وَردِہمان۔ ییتہٕ وَنُس زٕ گجندر ہوٚس چھُہ پِژان ہاران۔ کاش یُن تامو

روزِیا زِنٛد کِتھ ڈُنی ہَر۔

بھوٗپت خاموٗشی سان پتھر بِہان

دَم پھُٹِتھ ہیوٗ گژھان۔

سِپاہ۔ مہارا! بہٕ اوسس راج گوٗرس رٲچھ دار۔ مےٚ کیا حُکم چھُ

دوان؟

وَردِہمان۔ ژٕ چھکھ دُنیہِ نیٚتی۔ ژٕ نیرِ گژھ۔ راج گروٗ شُند شوٗ تُلن تہٕ

دِن شیٖنِہ چھمبس ڈٲلِہ۔ یِیٚتہِ کمہٕ سِپٲہیَن دِموس داہ! کُس

دِیُس داہ؟

(سِپاہ نیران)

ژٕندر۔ مہیشانہٕ ماجہِ ہُندُ شاپھ ہیوٗ تُن پیٚو کھٲلن۔ تُس کمی آبہ

دِیُتمُت داہ؟ تمہِ کہتہ کیٚنٛہ اوسس بہٕ کوٚچھمُت؟

وَردِہمان۔ یِمہِ وٲناک شیٖنہِ شُنٛز یا ہِس مژ موزوٗر گژھان مَرِنہٕ۔ باپتھ۔

بھوٗپت ہیکہٕ وون تھان تھوٗد۔

بھوٗپت۔ مہارا! پہ چھُم وٲنسہ منز اسہ سارِنی لوکٹ۔ اسہ پیٚزٕ اسہ

ہیمتھ دِنی۔ مُمکِن چھُ یہ ہیٚکہ نتہٕ دوٚہس تانی زِندہ روٗزِتھ

یِمتھ دوٚہس زو نیرِ نوٚن۔ آخر نیرا کہ نتہ اکہِ دوٚہ نوٚن۔

وَردِہمان۔ اَسی چھِ شیٖشہٕ ڈٲلِتھ یِمتھ اوستھایہ وٲتی مِنتھ۔ مگر اموٗ شُنٛز

جوانی یہ د چھُنہٕ تیٖنز خام ہیشہٕ زانان چھکھ۔ زِندہ روزنہٕ

خاطرٕ چھُ کھیٖن چیٖن تہٕ پلو دلہٕ ضلارٕوری یمن ہنٛد چھُ پئیہ

ابھاو۔ کوٚت کال روزِ پنٕتہٕ زِندٕ؟

ژٕندرٕ۔ ہٕ چھُس مرنَے موٚدمُت۔ یَس سپہٕ مَس شُرٕ ہمٕمتھ مرٕ۔ سُہ گوٚ

موٚدمُت یُس نہٕ کھورٕ رٕ ٹھیکہٕ رتھ پکتھ ٹھیکہٕ سُہ گوٚ موزوٗد۔

اَدٕ میٚت گُنی مازِ لِشٕ لِشٕ نی یاگرٕ چھُنہٕ کھیٚتہٕ!

وَردِہمان۔ بھوٗپت! ژٕ نیر تہٕ گرٕ شہٕ وُچھ رانہٕ گیاہ دِی سانٮ۪ن کتھن

جواب؟

بھوٗپت۔ ہٕ ہیکہٕ نہٕ گژھتھ؟ اَتھ یِہ انجام آسِم تہٕ بھوگہٕ ہٕ مگر

ہٕ ہیکہٕ نہٕ رازَس بُتھہٕ لَگتھ۔

وَردِہمان۔ ٹھیک! یوٚدوَے ژٕ گژھکھ نہٕ تیٚلہٕ چھُکھ رٕ ژٕندرٕنِ مرٕن ہیٚنہٕ نیو

اَچھو وُچھنہٕ خاطرٕ تیار؟

بھوٗپت۔ ہٕ دِمہٕ نہٕ اَمِس مرٕنہٕ؟

وَردِہمان۔ یِہ مازِن ہٕ دیِمہٕ رٕتہٕ تلوار سیٚتی۔ اَمِس لگہٕ تہٕ ساہرِ ے ڈگ۔

وَردِہمان تلوار رٕٹتھ دوہ ٹھران۔ ژٕندرس

اَتھہٕ منٛز ہتھیار ہیوان ژٕتھرٕ سُہ ییوان

سیٖنہٕ ٹھاپٕتھ۔

ژٕندرٕ۔ ہائے ہائے!!

بھوٗپت ۔ (وٗنڈ چیرِتھ) کیاہ ؟

وردِہمان ۔ یاد چھُیہٕ ژٕ مےٚ چھےٚ اُمہِ سہٕ شترٕ اُچھ کرنکُ پٔرن کوٚرمُت
اُمہِ سہٕ شترٕ بجہٕ ماچہ سپتو ۔

بھوٗپت ۔ یاد چھُم ۔

ژٕنٛدرٕ ۔ کاش ! مےٚ آسہے ماچہ ہُنٛد موٚنمُت ! ییٚر ما لگہٕ ہا یتھٕ شاٹھس ؟
مےٚ کٔرٕ بھو ہتنٛین کتھن پٔرٕ ۔ مےٚ گٔژھ پہ ییٚہ دکرنیچ تہٕ فوٚرہن
دپشن پھیرٕ ہیچ کٔل ۔ مےٚ برٕ ڈے پہ رازٕ سشترن دے وی شکستن
پیٹھ پٔرٕ ۔ مےٚ گنے پہ کل زٕ بہٕ دُچھہ رازٕ سپندی چمتکار ۔ مگر
سوٗسے وٕڈاد اپٹرٕ ۔ بھوٗپت چون سوٗرے وَنٛ وڈاد اپٹرٕ ۔

بھوٗپت ۔ بہٕ ادشس پانہٕ پرٕتھ تھاوٕ ۔ مےٚ چھے وٗنہٕ تہٕ پٔرتھ ۔ مگر سپتی
چھُس روومُت ہیوٗ ۔ کیاہ کرٕ ۔ کیاہ نہٕ کرٕ ۔ اوہ ۔ یتھ کٔنہٕ کالس
ہُترکس پیٹھ کروٗ پٔرتھ !

وردِہمان ۔ کیاز ؟ رازٕس پیٹھ ؟ لہٰذا گرٕتھ پٔرٕتھ رازٕس کیٛنہٕ سوال
رُو کرٕ کھسیہٕ ؟

بھوٗپت ۔ بہٕ لگہٕ نہٕ تَس پتہٕ ۔

وردِہمان ۔ تیلہٕ کرا بہٕ ژٕنٛدرنی ———

بھوٗپت ۔ توٚہیہ مارِیو نہٕ پٔیرٕ پاٹھو ژٕنٛدرٕ ؟

وَردِہمان ۔ یَمہ رازِ نہٕ کھوہ نہٕ مَنزٕ اَسِتھ وَنا بہٕ اَچھٕ ۔

ژٕندرٕ ۔ بھوٗپت ! مےٚ وہ بسریپہ اَتھٕ ۔ واَہرٕ ! مےٚ چھامُرن ییتھ ہِندی اَتھو ؟

بھوٗپت ۔ بہٕ نیرٕ ۔ بہٕ پرژھہ رازس ۔ بہٕ چھُس نہٕ ڈرپوک ۔ مگر ہِنٕ میٚیانہٕ مَرنہٕ برونٹھہ ژٕندرس کُنہٕ قسمٕک آزار واتہٕ ۔

وَردِہمان ۔ نیرٕ ۔ بہٕ کرٕ پانہٕ اَمی سٕنٛز دٲپھ ۔

بھوٗپت نیران ۔

بھوٗپت ۔ ہی زگت اَمبا !!

ژٕندرٕ ووہش ترٲوان ۔ وَردِہمان وُچھان بھوٗپتس نیران ۔ تَس کُن نظر تھوٗوِتھ روزان ژٕندرس کُن تھر کرِتھ ۔ ژٕندرٕ پوان ہِکہٕ تہٕ وَردِہمانس پھیکس پیٹھ کلہٕ ترٲوِتھ ووہش ترٲوان ۔

وَردِہمان ۔ (ژٕندرس کُن پھیرِتھ) ژٕندرا ! ژٕ چھکھ وَدان ؟ اوٗش ترٲوان گٕنٛٹھہ اَسہِ پِیہٕ چھُنہٕ اَچھَن مَنز اوٗش آسان بلکہ چھِ تَس اَچھَن رَتہٕ ژٲنٛگ دزان ۔ ژےٚ پَزی پانَس مَنز ہِمتھ تھاوٕنی یوٚدوَے مَرنےٚ آسہٕ اَکِس باہادُر ہیمتھ سِپاہ سٕندی پاٹھۍ گژھ مَرُن ۔

ژٔندر۔ (وودِنہٕ ہیٚٹہٕ) سیتا پُتٕھ! بھوٗپت مٔتہٕ سوٗزنہٕ تون راژس
بُتھِہ لاگےٚ موٚکھ۔ تِمِس دِیِو آلو۔ شہ آنیوٗن واپس۔ نتہٕ یِی
پٔژ شہ زِندٕے واپس۔

وٲردہان۔ کیاژ! راژٕ کیاہ کرِ تس؟

ژٔندر۔ شہ کرِ ضرور خود کُشی۔ شہ لگہٕ پٔژ راژس بُتھ۔

وٲردہان۔ ہُشہ! اچھا! ژٕ چھُکھہ بھوٗپتس یوٚت لول بران۔ بِھژٕ
بہٕ سوزٕن شہ واپس۔ بہٕ لگہٕ پانہٕ راژس بُتھ۔

وٲردہان نیران بھوٗپتس آلو دِوان دِوان۔

بھوٗپت۔ بھوٗپت!! بھوٗپت!!!

ژٔندر روزان برس کُنٕ ژٔنتہٕ کٔرتھ تام
پٔژاران۔ اُتھی سیتو سان پرٕدہ۔

ترییم اَنک

دۆیمہ اَنگک پۆدٕ وسان تہٕ تمہ ٕ قی ومہ ٕ ھان
واپس۔
شے سِٹ۔

ژَندرٕ چھُ چوٗ پتہٕ واپسی پِاران۔

ژُندرٕ۔ ومہٕ ژٕ کُس چھُ یتہٕ؟ بہٕ سگنے زون۔ تلہٕ ناہ تلوار اَکٔس
کینہہ۔

ژندرٕ ہتھیار تُلان۔

ژندرٕ۔ بہٕ زٕن چھُس کھوژان۔ کُس چھُدٕ؟ بھوت؟ — اوہ —
پچھنہٕ سہٕ! یہ چھے ژھاے۔ یہ کمٕ سنٕز ژھاے
کُس سنا چھُ یتہٕ ژھایہ گنٕ کمان؟ خبردار۔ یتہٕ یور یتہٕ۔
یتہٕ سیزٕ ہتیا۔ بٔرمہ ہتیا!! دٔرمہ گورٕ آو مارنہٕ۔ اوہ!
بیا کمہ واتنا کمہ ژھاے۔ شاید پاگہ پچھنہٕ ہنٕز! دوٗر گژھ
دوٗر گژھ؟

ژٔندرٕ تلوار ہێوہس مثز نٔژٕ ناوان زٕنتہٕ پانس

مثز گنٹکہٕ گیند ٹیچ ہیمٕتھ پاٹھٕ کران۔

ژٔندرٕ۔ مێۓ چھےٚ نٔنی تلوار اَتھس مثز۔ یُس کانٛہہ یِیہ پیو۔ سُہ رمونوٗ

ڈُیدتھ۔ خبردار کُس چھوٗ۔

ژٔندرٕ تلوار ہیتھ برٕس تل۔ اوَرٕ اَڑان بھوٗپت

سُہ چھُہ سِپر ہیتھ تلوار رٕ کاڈِتھ اَڑان اندر۔

بھوٗپت۔ ژٔندرا! ژٕ کیاہ کران یہ؟

ژٔندرٕ۔ کُس! بھوٗپت!!

بھوٗپت۔ ژٕ کَس سیتھ کیتھ کران؟

ژٔندرٕ۔ ژٕ آکھ پٔتھ پاٹھو واپس۔

بھوٗپت۔ آ۔ مگر ژٕ کیاہ اوسکھ کران؟

ژٔندرٕ۔ ژھایہ اوسہ سُکھ ژٔٹی ژٔٹی نوان۔

بھوٗپت۔ کَمہ ژھایہ۔ کوسہ ژھاے؟

ژٔندرٕ۔ یَمہ رازٕنی ژھاے۔ پَژھ چھُٹنِچ ژھاے۔ جان گوٚ ژٕ آکھ

واپس۔ یہ زَن اوسُس ژُنے وراٗے یِیتہٕ ترٛہران۔ یِیتہٕ

آسہ ژھایہ نموٗدار گژھان۔

بھوٗپت۔ ژٕ چھکھ بُلی وہم ہیوان؟

ژٕندٕر۔ آ۔ وُہمی چھُس۔ ژکیاز یمہٕ راژنی ژھاسے چھِنے یتھ دارس پیٹھ پینہٕ گڈھ کران۔ بیٚیہٕ ہیٚوتن وۄنی گاشی ژھوکُن

بھوٗپت۔ گوٗڈھ نا ژھوکُن۔ یمَن مشالین ہیٚوتُن چُپ گژھ ہومکُن

ژٕندٕر۔ وَرِدِ ہمال گو رازس نِش ؟

بھوٗپت۔ گوٗ ـــــ مگر ـــــ

ژٕندٕر۔ مگر کیاہ

بھوٗپت۔ خبر کیاہ چھُ ڈیشُن۔ گاش گوٗڈھ وُلی وُلی پھولُن۔

ژٕندٕر۔ سُہ کتہٕ پھولہ۔ گڈھ وُچھ اوٚبرِ ژانڈ چھِنہٕ کُنہ خدِ ادرِ یود چھِمہٕ۔

بھوٗپت۔ ژٕ یہ کھنڈ کر صبر۔ ضرور وِر سپدِ رُت۔

ژٕندٕر۔ رُت کانچھان کانچھان یوٚتاز موٗزوٗر گوس۔ وُچھ ژھاسے۔

بھوٗپت پوٚت پھیران اوٚر اُژان اکھ سپاہ

بھوٗپت۔ گُنہ ام چھُ اَسہٕ نِش پوان۔

سپاہ۔ سیناپتی ! او بھوٗپت ! سیناپتی کتہٕ چھ ؟ نیٚبر شور ہیوٚ وۄتھلان !

بھوٗپت۔ ژٕ ہے کیاہ کری ! یہ کیٚتھ شور ؟

سپاہ۔ بھوٗپت۔ وۄنی کیا بنہٕ ؟

بھوٗپت۔ گیاہ ذٔلیل۔

سپاہ۔ دامس بسہٕ ہوٚنی راج گوٚرزٕ سپٔنز شئوکی پکو گڈٕ بھ۔ تم چھنہٕ شو
وڑٕ راوٕنے دِوان۔

ژٔندر۔ رٕژٕ شیٚچھو۔ رٕژٕ شیٚچھو۔ بغاوت گیٚہ شوٗرٕ۔ تم ہِن سأری
اُچھن منز خوٗن برِتھ۔ تم مارن اَسہٕ سارِنی۔

بھوٗپت۔ تمن منز چھہٕ ہنوٗرٕوٗر کاُنسہٕ تشویش چھاُ لو وٕمت۔ پھاس ترٕدوٕمت۔

سپاہ۔ تم چھہٕ بہٕ چھیمتی ہوٗڈی ژٕلن یژھان۔

ژٔندر۔ مگر ژٕلنس کمہٕ وَتہٕ چھکھ۔

سپاہ۔ تمن چھےٚ چھلہٕ چھانگہٕ گاٚمژٕ۔ کیٚنہہ چھہٕ پانہٕ دأنی اَکھ اَکس
کرٕتٕل دِوان۔

ژٔندر۔ اوہ! تم مارن مےٚ۔ بہٕ کوٚت ہیکہٕ ژٕلِتھ۔

بھوٗپت۔ اَسہٕ تہٕ چھہٕ ہتھیار اَتھن منز۔ اأسی کرو پانہٕ پننی رأچھ۔ ڈٔلو
اأسو دِمو نہٕ یورکاُنسہٕ تہٕ یِنہٕ۔

ژٔندر۔ وُچھہٕ آیہٕ ژھاےٚ۔ ہیکس آو؟

رٕکھپال فھأنھتر ژٕیمت ہیوٗ اندر اژان۔

رٕکھپال۔ سیناپتی! فردیمان! سیناپتی!

بھوٗپت۔ تم چھنہٕ یِتہٕ۔ ژٕمہ بانبرٕ۔ ووہٕ لہٕ اأسی کرو پننی رأچھ پانےٚ۔

رٚکھپال ۔ زٕم کتہٕ چھہ ۔ بھوٗپت زٕمن چھم شٮ۪چھ وٕہنہٕ ۔

ژٔندر ۔ کیاہ ؟

رٚکھپال ۔ بھوٗپت ! گجندرٕنسہِ ژٕ اَوہ پٕران ۔ مہ کلیو ۔ گوٚ ۔

بھوٗپت تہٕ
سپاہ ۔ اوہ !!

زٕر ہٮ۪نا ژھوہ ہٮ۪ش ۔

ژٔندر ۔ مہ کُل جانور تہٕ گوٚ ۔ وۄہ ٹی چھےٚ زنٕد منوشن ہنٛز واٚرِ ساٚنز

اَتھ واٚرِ ۔

بھوٗپت ۔ گجندرٕ ہوٚس گوٚ ؟ رازٕن بوٗز ؟ سہ کھٮ۪یہ ژراس ؟

ژٔندر ۔ وۄہ ٹی کہتہ کہتھ کرِ رازٕ سواٚرِ ۔ تس تہٕ پٮ۪یہ ساٚنی پاٹھو

وۄہ کھلو پکُن ۔ پاٹھاٚلی پکُن ۔

وٚردِہمان اَژان ہٮ۪کہٕ اَکس اَتھس منٛز رٚنہٕ تہٕ بٕہ

تلوار ہٮ۪تھ تہٕ بٮ۪یس منٛز گوٚنٛد لاٚگِتھ رازٕ

سٕنٛد تاج ۔

وٚردِہمان ۔ نہ پاٹھاٚلی نہ وۄہ کھلو ۔ تِمنٛز یاترا واٚژ اَنٛد ۔

ساٚری وٚردِہمانس کُن حاٚراٚنی سان وُچھان

سہ چھہ خوفناک ہیوان بوزنہٕ ۔

ژٔندر ۔ کیاہ ! رازٕ شٔنز سٮ۪ینز ہٮ۪نا ؟؟

ژٕنڈر پتھ ژلان۔ بھوپت ژنتہٕ وردہمانس
کُن پوان حملس۔

بھوپت۔ تُہۍ کرِو رازٕ سیٹھۍ ہتیا؟

ساری وردہمانس کُن حملس پوان ہیرف ژنڈر
گژھان پتھ۔ وردہمان ہیکہ پیٹھہ کُن کھسان
یُتھہ ژٕن تھرزٕ پیٹھ پانس رٲچھ ترٛکرِہ تہٕ
حملہٕ تہٕ ہیٚکہ کرِتھ۔

وردہمان۔ خبردار! یہٕ بوٗزتھہ پکو؟ تُہۍ ساری چھِو یِمہ رازس
اَسِس منز۔ یتھہٕ نیرِنچ چھےٚنہٕ کانہہ وتھ۔ گژھو چھونبر
چھیہ ساری سپاہ اَکھ اَکس کرٛتل وایان۔ یتھہ گرٕ زٕلس منز
چھےٚ تِمو رازٕ پتھرن ژٕچن پکن سوٗنس جاداس نار دِتھمت
آکاشس ہیوتُن نار کھسُن۔

بھوپت۔ مگر تُہۍ کیاز کرِوٕ تِمو سیٹھۍ ہتیا۔ یِم دوے مرنے آیہے
سۭتہ مرہے اَسی سیتہ۔ کوٗڑ پیہ ہتھند اَکھ بُہ ہتیا۔ وونی
رازٕ ہتیا۔ ھنوٗر دُر سپد کلپا نتھ! ترٛٹھن وۭستھ!! وُنو
تُہۍ کیاز کوٗرو یہٕ اتھ۔ کیاز؟

بھوپت ژٕنتہٕ دم پھٹھ ہیو گژھان۔ سُہ

گرٕھان ڈبت ہیوٚ روٗزِتھ بُرٕنز کھنٕڈ۔

وَرٕدِہمان۔ بَدلہٕ۔ بَدلِہ۔ بوٗزِتھ؟ اَسہِ سارِی اَسی تمی اَہِ کنٕزس منٕز
تھاوِی میتھ۔ تمہٕ اَنہٕ اَسہِ پننہِ دیشہٕ منٕز گرٕٹھتھ جرف پنُن ہوٗ
پوٗرٕ کرنہٕ خاطرٕ ساہنت ہیتر شرٕ ماکونہٕ اوٗنُن؟ تُرک چِنکن
کونہٕ اوٗنُن؟ تُم تھاوٕن کشیپر منٕز نگر بناوٕنہٕ خاطرٕ۔ راجٕت
چھاونہٕ خاطرٕ۔ مندر تہٕ وِہار بناونہٕ خاطرٕ۔ تَو اَکھ کنس منٕز پنُن
تھوٗد ناو زندٕ تھاونہٕ خاطرٕ تہٕ اَسہِ اَنٕن یمہٕ تہٕ شیشہٕ شنی یا مَس
منٕز مرنہٕ خاطرٕ۔ سون ناو کُس ہیٚیہٕ؟ کُس اکھ داتہٕ سائنس
دِیشنس زندٕ وایس؟ وَن وَن کوٚسہ آدم ذاتھ چھسے
یتھ شایہ وأتٕھتھ؟ کیا پٔرٕ وہ اسہِ ییٚنہٕ؟ وَن ہٕ کُس بُتھ
دِمہٕ ہاسِیہٕ یتھ بیٚلہِ ہِتھ کھیوٗن کنیٚت کچھ تہٕ پیٚنہٕ ہے۔ وَن
کوناہ کال روزٕ ہَو اَسہِ داز سینٕز اینٕز دے وی شکتی ہیتھ
زندٕ۔

بھوٗپت۔ مگر ژٕ سے مور تھَن سون اَن داتا۔ سون اپشر!

وَرٕدِہمان۔ یوٗہے تہٕ اوس بُرم۔ مےٚ مور تُہنٕد بُرم۔ ژٕ نو کیاہ سزا دِیو توٚ ہےٚ
مےٚ۔ ژٕ نو۔ مےٚ مور پنُن بُرم۔ یتھ بتھ مےٚ پننہٕ جوانی
کرٕ نثار۔ گرٕ ترٕوو۔ شرٕ ہو باتھ ثرأوی۔ مگر پوٚتس ژٕراو بُرم۔ نہ

کیاہتام سوچھ ونان۔

نہ سۭے کوٚر ژھنڈ اپشر اَمر۔ یوٚد وۍ سہ پانے مرہسے، تہ ہیٚہ

چھُنہٕ ہسے پرژھ۔ مےٚ مور سہ۔ مےٚ کوٚر ژھنڈ اپشر اَمر۔

نیٚبر شور تیزان۔

گژھو۔ وُچھو نیٚبر چھ ساری سپاہ راز پنٚدس مرنس جشن

مناوان۔ موتُک جشن۔ یہ گو راز ژھنڈ تاج۔ ییمس خوش

پیٚیہ سہ دِیو کلس بہٕ ہانکھ راز۔ پتہٕ یُس حکم دِیم تہ ہاتہ بہٕ۔

ژٕٹو ــــــ

تاج دِوان دارِتھ۔ سہ ہیوان ژندرس

کھوٚرن تل۔

رکھپال ــــــ سیناپتی! ــــــ یہ کیاہ؟

وِرہ ہمان۔ سۭے مہ دِیُو سیناپتی! بہٕ چھُس نہٕ دوٚن سیناپتی! سیناپتی

گوٚیس ساریے سینا اَسہ اَتھس منز۔ مگر مےٚ کُس چھُ

دوٚن اَتھس منز؟ دوٚن چھ اَسی ساری پانس پانس۔ ژٕلو

ــــــ ژٕلو تاج ــــــ کرِو راز سنز تاج پوٚشی۔

ژندرہ ہیوان تاج ژٕلن۔

بھوپت۔ ژندرا!

ژٔندرٕ بھوٗپتس کُن وُچھان تہٕ پنٕنہٕ تاج تُلان
اُتھس منٛز۔

وردیہان۔ ژٔندرا! ژٕ دِکھہٕ یہٕ تاج کلس؟ ــــ مگر باد شاہو۔ یہٕ تاج
گو تکھٕ ٹیک۔ یتھ پتھ اسی پننٕ زوٗ دِمو مگر پتوٗ لاکن دِیہٕ اسی
ٹوٗپھ۔

بھوٗپت۔ ژٔندرا! اتھ تاجس پتھ دِژ اسہ زندگی چھیٚپہ۔ یہٕ مہ دِ
کلس؟

ساٲری اکھ اَکس کُن وُچھان۔

وردیہان۔ تیٚلہ کُس چھُ نوٗو راژٕ؟ وَنو؟ کُسنہ حُکمُ مانہٕ بہٕ؟
نیٚبرٕ شور بیٚیہ تیٚرزان۔

وردیہان۔ وَکھر چھُ ژٔلان۔ ییٚمہ دَمہٕ چھ اسی ساٲری بیٚتھ۔ ییٚمہ پتہٕ
کیاہ آسوا ہٕ آسوا کَس چھ خبر! ژٔندرا! وَن ژٕ دِکھہٕ یہٕ تاج
کلس؟

ژٔندرٕ۔ یہٕ کھوٗ بہٕ بھوٗپتس کلس پیٹھ۔ اَمی بٔر ہیاٚنس مَنس منٛز
یَژھ پژھ۔ اَمی سٕندی سے وَنہٕ نَس پتھ وَراس بہٕ دِلِشہٕ نیٚبر
یتھ تاجس راچھ کرنہٕ۔

بھوٗپت۔ مےٚ کوٗر نہٕ انٛد۔ مگر بہٕ دِمہٕ نہٕ یہٕ تاج کلس۔ بہٕ کرٕ خودکشی!

نٔتہٕ مأرِد تۄہۍ مےٚ۔ تِکۄ تلوار تہٕ کٔرِد میون کلہٕ جُدا۔

کلہٕ دأرِتھ ثُمان۔ بٔنہِ گژھان کرِتھ۔ "سینا

پتی۔ سیناپتی "بِتِرہ۔ ژٔنڈرِ زٔنتہٕ وۄدھ

کڈان۔

ژٔنڈرِ۔ وَردِہمان! تھۄہِ چھ سِپاہ ژھادان۔ تِم پِن اُسہِ سارِنے

یِکرہٕ مارنہٕ !!

وَردِہمان۔ کانٛہہ پیہٕ نہٕ مارنہٕ۔ اُسہِ مرو پانے۔ تہٕ چھُس نہٕ یمن کھوژان۔

بہٕ نیرِ یمن سارِنے بُچھتھ۔ رٔکھپال پکھ نیرِ۔ پکھہ سأری تہٕ

اُسہِ پرژھو یمن کیاہ گژھہِ۔ پکِو ہُمہ راوو کھ۔

رٔکھپال۔ سِپاہ تہٕ وَردِہمان نیران۔ شور

تیزان۔ بھوٗپت وۄتھان تھوٗد۔

ژٔنڈرِ۔ بھوٗپت! وَردِہمان نہٕ دِژاو وۄتھِ۔ رانہٕ تہٕ موٗرکھ۔ راج

گوٚرو تہٕ گو۔ وۄتھِ چھُسأے نِ واتِے۔ بھوٗپت بہٕ نیرِ گوڈٕ

بہٕ دِمہ بأغی سِپہ ہٕن پنُن پان بُچھتھ۔

تیر شِشِنہٕ ژھٹہٕ ہٕنز آواز۔ داو تہٕ گرز۔

اوٚہ! بھوٗپت یہ کیاہ۔ وُچھ تٔمِہ آو دأنا کھ شِشِنہٕ طوٗفان

وۄتھلتھ۔ مےٚ ہیرژن زٔنگہٕ نٔٹِنہٕ۔ یہ کیتھ واو۔ اوٚہ۔ بھوٗپت

ژ، کوت گو کھ۔

گاش ہیوان سمہ تِش۔ بھوپت پتھ پتھ
گژھتھ اکھ بہ قِچہ ھُرژان کُش ژھیوان
ھکمل۔

ژٔنْدرِ۔ بھوپت! ژ، کیاہ چھکھ ژھاران۔ وُچھ نیبر کینْژ کُس
گژھ کار وونھ

نیبر گژھان ' کراف ' ہش آواز۔ ژٔنْدرِ
تلوار تہٕ سپر پتھر داٹِتھ دِوان تہٕ کنن
دِوان تھپ۔

بھوپت! وُچھ نیبر آیہ واوہ سیتۍ شِہنہ مانہ وسو وسو۔
بوزسا، یہ زِندِ سیپہن ہتھر گرٛز۔ سارۍ سپاہ بِنی شِنہ
مانہ ڈلوتھ۔ اگر یہ بالہ چھب پیٛیہ وُسھ اسو تہٕ مرو وُنی
ملبش تل۔

پتن کلہ اتھو سیتۍ ژٹھ پیٛنچہ بیٹھ جہان
بھوپت بہ قِچہ شرز کیاہ ہتام کڈان۔

ژٔنْدرِ۔ بھوپت! کیاہ چھکھ ژھاران۔ اسو مرو وُنی۔ انہ کیاہ چھُے؟
بھوپتس چھ اتھس شرزوانہ وِنی مۄرتی

اَتھَس منز۔ تتھ زَنتہٕ مُژران ٹھانہٕ۔

بھوٗپت۔ ژٕندرا! ہیاٗنز یاترا ہیٚتٕرن اَند واتیٚنز۔ مےٚ گٔیہ زِ کھیما۔ بٕ ہیکہ

ہٕ ووۂنی چانٛز راٗچھ کٔرِتھ۔

مۄرتی منٛز زہر اُسس یِوان داٗوتھ۔

ژٕندر۔ یہ کیاہ کھیوتھ بھوٗپت؟

بھوٗپت۔ ویٚہہ!

ژٕندر ہیکہ گژھان تھوٗد وٕتھتھ۔

ژٕندر۔ کیاہ۔

بھوٗپت۔ یُتھ وِش کنہٕ مۄرژ منز اوس زَہر۔ سہ ژھنکوو مےٚ۔ بٕ اوسُس

ہٕ کاٗتیہ ہنٛدہ ہٕمتھ پانہٕ سیٚتھ مرٕن یژھان۔ اوہ ـــ یتھ

کاپایہ سیٚٹھ اوس شاہ کھاہٕکٕ تہٕ والنک بور۔ یِژھ پٕژھ

ہنٛد بوٗہ سہ لیو تیوٗ۔

بھوٗپت لیو تہٕ تھوٗد ووتھان۔ ییٚبرِ زَنتہٕ باراہٕ

وَسان۔ ژٕندر ہیوان بھوٗپتس کُنُ ییٚن نظر

چھُس پیوان بَرہٕ ہیٚتھ۔

ژٕندر۔ بھوٗپت یہ کیاہ کوٗرتھ؟ وُچھ ییٚبرِ آیہ پان تٕرٹھ وُسیتھ

وُچھ ہُپارِ!!

بھوٗپت۔ یہِ گوٚ وِناشہِ کال۔

ژٔندر۔ اوٚہ - أسہِ کیٛاہ کرٛو وۄنۍ۔ یِم گٔیہِ ساریٖ ڈٕلوٚکھتہٕ شیٖنہٕ بٕزی۔ چھُمبیہِ !!

بھوٗپتس زہر تیلان۔ ژٔندر تمِس پانس سیٖتیٚ رٕٹان۔ تہٕ بھوٗپت واہ، واہ، پنٕتھرٕ سِس

ہیوان۔

ژٔندر۔ بھوٗپت - بہٕ ترٛاوٕ کھسٕ سگنٕ۔ بھوٗپت۔ کینٛہہ بُزٕنۍ ژھۄ یہٕ؟

ژٔندر۔ بھوٗپت! وُچھ ہیٛپادٕی۔ وُچھ پٔڈری کنۍ۔ وُچھ !

بھوٗپت مُشکلن کلہٕ تُلان تھوٚد۔

بھوٗپت۔ کیٛاہ !

ژٔندر۔ اوٚبرس گٔیہِ کھنٛجہٕ۔ رٔو ہیٛوتٕ نوٗلن نیرِن۔ وُچھ اوٚبرس پیوٚ پرٛتوٗ۔ وۄشلنۍ! وُچھ ہُمہ بالہٕ ٹھنٛگ گٔیہِ نموٗدار۔ رٔو ہیوتٕ پٕژنلنۍ !!

بھوٗپت أتھو سیٖتیٚ پٕژان ہران۔

ژٔندر۔ بھوٗپت!

ژٔندر بھوٗپتس کلس سیٖتیٚ کلہٕ رٕلاوان۔ تہٕ

پَتہٕ پھُٹہٕ مینتھو کوٚہ ٹھیو تھوٚد دوشان

زٕنٛدٕر۔ بھوٗپت! یٔمِتہٕ کُس چھُ دمہٕ نۍ۔ کیاہ چھُ دمہٕ نۍ۔ حرف
چھُس بہٕ تہٕ میانۍ زٕھاے۔ تہٕ یہٕ بیٚیہٕ مانے تاج - اوٗف!
گنٛڈ گرٕ یلہٕ۔ یٔنٛدرش موٚکلیہٕ۔ ساٗری گیہٕ پانس پانس۔ تہٕ
بہٕ! بہٕ کٔتھ کیٚنٛت چھُس؟ اڈہٕ بھوٗپت! بہٕ کٔتھ کیٚنٛت
چھُس؟ کُس کیٚنٛت چھُس؟ کُس کیٚنٛت چھُس؟؟؟

اَتھ سیتۍ داہ داہ پردٕ وَسان بیٚن۔

[اَنٛد]

ژھالے چھےٚ اَکھ ٹریجڈی۔ اَکہِ وقتچ۔ اَکہِ سماجچ
ٹریجڈی۔ یُس اعتقادس، شرٚدھایہِ تہٕ پرٚزِ پیٹھ چھُ زنِدٕ روزان۔ موضوع
لحاظٕ چھےٚ یہِ اَز کالِچ ٹریجڈی۔ پرٚیتھ کانٛہہ اَدیب چھُ پننہِ ہمٕ کالِکین قدرَن
ہنٛز عکاسی اَدبس منٛز کران تہٕ پانہٕ تِمہٕ نے قدرٕن ہنٛد مرکز آسان تہٕ پانس
اَندر اَندٕ کرِنہٕ مٕن خیالن ہنٛد منٛڈل ییران۔ یوٚدوے سہ پنٛتھ کالِچ کانٛہہ
دلیل پیش کرِ۔ یا توٚ اَتھ منٛز کانٛہہ دلیل نِتھ اَدب تخلیق کرِ سہ چھُ تِمہٕ
ہمٕ کالکہِ اَثر تِتھ پنٛتھ ہیکان۔ کُنہِ وِزِ ہمٕ کالک ویہِ ژار، سوٚنٛچ تہٕ قدرٕ
ویرٕ ھناونہٕ موکھ چھِ توٚ اَتھ شخصیژ یا واقعات یا دلیلہِ زیادٕ زورٕ دار
روزانٛ تہٕ تِمہٕ قدرٕ چھِ نوٚ شرٚد و کھناونہٕ یوان۔ یِیمہِ کنہِ موضوع تہٕ ہیژ
کِنہِ چھُ اَدیب پننِ نوٚ قطٕ نظرٕ وارٕ پاٹھی پیش ہیکان کرِتھ۔ دُنیاہچین
بجین زبانن منٛز آیہ کینہہ موشوٗر ناٹک موجود، دورس منٛز پرانہِ پس منظر
ہیتھ تخلیق کرنہٕ تہٕ گنڈنہٕ۔

"ژھالے" لیوٚکھ مےٚ ۱۹۶۶ عیسوِیس منٛز۔ تِتہٕ پیٹھ روٗدس اَتھ
منٛزٕ منٛزٕ اصلاح کران۔ یہِ ناٹک لیکھنہٕ موکھ پیوٚ مےٚ کلہن سنٛز راج
ترنگنی ہنٛد اَکھ شلوک آگرٕ بناونٕ۔ للِتادِتیس کشیر پیٹھ فوج ہیتھ
دراو گو آریانک کین شینہٕ صحراوَن منٛز فنا۔ ووپان نتہٕ مازٕ لٕن زندٕ ـــے
ژھنٛتایہِ پیٹھ یان۔ کلہن مانان راز، للتادِتس اوس دَے وِہی شکتی (بالا
فطری طاقت) یِمہٕ نے دَے وی شکتین پیٹھ یُس اَز کالُس روزِ
زنٛدٕ تس کوٚتہ سہ جاے چھےٚ ٹریجڈی وراے۔

موتی لال کیمو - جون ۱۹۷۲ء

ژُون دِتھ

موتی لال کیمو

1933- ژُنُم سرینگرس منز
1953- بی، اے- جموں کشمیر یونیورسٹی
1961-64- ڈراما ٹرینگ سپیشلائیزیشن ڈراما پروڈکشن- برودہ یونیورسٹی

شمولیت بحیثیت اداکار

1943-49- شُرین ڈراما- نیشنل ہائی سکول سرینگر
1950-53- کالج ڈراما- ایس، پی، کالج

کلچرل کانگریسکو ڈراما "چور بازار" "ڈالر صاحب" "کشمیر یہ ہے"
"نیا کشمیر کی راہ پر"

1953- "بوٚمبر یمبرزل" آل سٹیٹ کلچرل کانفرنس-
1957- "ہوہو لیکا" برودہ یونیورسٹی ڈراما ڈپارٹمنٹ-

•

نِرٛتھ تہٕ گیتہٕ کاری

1943- سکوٗل سٹیجس پیٹھ
1950- ایس، پی، کالج
1951-53- کلچرل کانگریس تہٕ دوٚیِم کلچرل ادار-
1956- پیش کش "جیلہٕ ڈاکٹ زیٚوٕہہ" "اکھ لٕہ کٹ بیلے-
پیش کش "بشوتا نڈو" ڈانس ڈراما-
گیتہٕ کاری- ہیمال ناگرٕائے- اوپیرا کی نرٛتن-

1957 - کتھک ڈانس ٹریننگ - بروڈہ یونیورسٹی

1958 - کتھک ڈانس پروگرام - مرینگرس منز

بحیثیت ہدایت کار

1958 - " ادھیکار کا رکھشک " (ہندی)

1959 - " ڈاک گھر " (ہندی)

1960 - " قاضی جی " (ہندی) دوٗیم اِنامہ بہترین ڈراما - جموں کشمیر کلچرل اکیڈیمی

1962 - " موٗسا خان " (ہندی) ڈراما ڈپارٹمنٹ بروڈہ یونیورسٹی -

1964-65 - " بوٗمبر یمبرزل " کلچرل اکیڈیمی ہندِ خاطرٕ - یہ آو کیرالہ تہٕ تامل ناڈو سٹیٹ علاوٕ جیمہِ تہٕ ہاونہٕ -

1966 - " پوٗز اپُز " کشمیر بھگت تھیٹرکہِ خاطرٕ

1967 - " پیتہٕ چھُم بنہٕ وُن " کشمیر بھگت تھیٹرکہِ خاطرٕ -

1968 - " تقدیر " کشمیر بھگت تھیٹرکہِ خاطرٕ -

1969 - " ہوٗس " کشمیر بھگت تھیٹرکہِ خاطرٕ

1970 - " زوٗلہٕ گیٖتم کھہ لہٕ گیٖتم کانگر " کشمیر بھگت تھیٹرکہِ خاطرٕ -

" آدھے ادھورے " (ہندی) کلچرل اکیڈیمی ہندِ خاطرٕ -